वर्स 7 ◆ अंक 41 ◆ पानां 8 ◆ मोल ₹ 3.00 / पणजी / मडगांव / गोंय
REGD NO. G-2/RNP/GOA/28/2017-19 ◆ RNI: GOAKON/2016/69208 Facebook.com/Bhaangarbhuin @Bhaangarbhuin instagram.com/ Bhaangarbhuin epaper.thegoan.net
बिरेस्तार, 28 जुलय 2022
लोकभाशेंत लोकांचो आवाज
भांगरभूंय

›› 3

उडुपींतल्या दोगांनी नुस्त्याची खरेदी करून 1.24 कोटींक घाली तोपी

›› 8

आयच्यान राष्ट्रकूल खेळां सर्तीक सुरवात



MEET PERRY THE BULL!



READ, THINK & ACT
A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES, SAID JOJEN.
THE MAN WHO NEVER READS LIVES ONLY ONE.- GEORGE R.R. MARTIN
LAUNCHING IN GOA ON 29TH JULY
www.readindia.info

27 मुळाव्यो शाळा एक शिक्षकी

शिक्षक भरती उपरांत शाळांचो प्रस्न सुट्टलो: शिक्षण संचालक

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांत 27 मुळाव्यो शाळा एक शिक्षकी आसात. तशेंच 48 शाळांनी विद्यार्थ्यांचे तुळेंत 71 शिक्षक चड आसात. मुळाव्या शाळांनी शिक्षकांचो उणाव आसा. म्हालेखापालांच्या अहवालांत ही म्हायती उक्ती जाल्या. नव्यान शिक्षकांची नेमणूक केले उपरांत विद्यार्थी - शिक्षक प्रमाणांतली तफावत पयस जातली. सगल्या शाळांनी शिक्षकांची योग्य पद्दतीन वेवस्था करप शक्य जातलें. तशेंच विद्यार्थी आनी शिक्षकांच्या प्रमाणाचो नियाळ घेवन शिक्षकांची लागसारच्या शाळांनी बदली जातली, अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें.

48 शाळांनी विद्यार्थ्यांचे तुळेंत 71 शिक्षक चड आसात. एक शिक्षकी शाळा तशेंच अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रस्नाचेर शिक्षणतज्ञांनी नाराजी उक्तायल्या. शाळा आनी शिक्षकांच्या शिक्षण हक्क कायद्या प्रमाण मुळाव्या शाळांनी शिक्षक आनी विद्यार्थी हांचें प्रमाण निश्चीत आसा. उणे विद्यार्थी आसात, त्या शाळांनी चड शिक्षक. चड विद्यार्थी आसात, त्या शाळांनी उणे शिक्षक, हाचेर प्रशासनाचें लक्ष ना. शिक्षण खात्याचे प्रशासन कितें करता? असो प्रस्न शिक्षणतज्ञ आनी निवृत्त प्राचार्य डॉ. नारायण देसाय हांणी केला.

जूनांत नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जालां. विद्यार्थ्यांचो आंकडो दर वर्सा बदलता. ते प्रमाण पळयल्यार शिक्षकांचो उणाव आसा. नव्यान शिक्षकांची भरती जाले उपरांत हो उणाव पयस जातलो, अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें.

गोंयांत 27 मुळाव्यो शाळा शिक्षकी आसात. कांय शाळांनी शिक्षकांचो आंकडो चड आसा, अशें म्हालेखापालाच्या अहवालांत म्हणलां. काय शाळांनी चड शिक्षक आनी कांय शाळांनी उणे शिक्षक, असो शिक्षण खात्याचो घुस्पागोंदळी कारभार आसा.

› शिक्षणतज्ञ दितात प्रशासनाक दोश

शिक्षण खात्याची आडनदर : डॉ. नारायण देसाय

कांय शाळांनी चड शिक्षक वा कांय शाळांनी शिक्षकांचो उणाव, हो प्रकार मुळाव्या शिक्षणा खातीर घातक आसा. मुळाव्या शाळेंत 25 विद्यार्थ्यां मेरेन एक शिक्षक अशें प्रमाण आसपाक जाय. शिक्षण हक्क कायद्यान विद्यार्थी - शिक्षक प्रमाण निश्चीत केलां. उणे विद्यार्थी आसले तरी एक शिक्षक चार यत्तांक एकलो शिकोवंक शकना. ते खातीर मुळाव्या शाळांनी दोन तरी शिक्षक आसपाक जाय. शिक्षण खात्याचे दरेकी म्हालात तीन ते चार भागशिक्षणाधिकारी आसतात. विद्यार्थ्यांचो आंकडो विचारांत घेवन शिक्षकांची वेवस्था करपाची गरज आसा. शिक्षण खात्याचे प्रशासन सदोश आसा. हाका लागून विद्यार्थी - शिक्षकांचें प्रमाण सारके ना. तशेंच शाळे खातीर पालक-शिक्षक वेवस्थापन समिती आसता. हे समितीन लेगीत अशा गजालींची फाटपुरवण करपाक जाय. वेवस्थापन समिती आडनदर करता, आनी प्रशासन सारके नाशिल्ल्यान असो घोळ जाता, अशें डॉ. नारायण देसाय हांणी सांगलें.

बदल्यो केल्यार प्रस्न सुटावो जातलो : पी. आर. नाडकर्णी

शाळां कडल्यान योग्य म्हायती घेवन शिक्षकांच्यो बदल्यो केल्यो, जाल्यार हो प्रस्न सुटावो जावप शक्य आसा. काय शिक्षकांक बदल्यो नाका आसता. लागीच तांकां काम जाय. बदली जावची न्हय, म्हूण ते आमदार, मंत्र्यां कडेन संपर्क सादतात. हाका लागून आडखळी येतात. विद्यार्थ्यांचो आंकडो जुलयांत कळटा. आंकडो निश्चीत जाले उपरांत शिक्षकांच्यो बदल्यो केल्यो जाल्यार हो प्रस्न सुटावो जावप शक्य आसा, अशें शालान्त मंडळाचे आदले अध्यक्ष पांडुरंग नाडकर्णी हांणी सांगलें.

मोल्यां बेकायदो चिरेखण: खंडपिठान सरकाराक शिटकायलें

■ पुलीस निरिक्षकाचे भुमिकेची चवकशी करची

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : बरकटे, मोल्यां सुरू आशिल्या बेकायदो चिरे खणीक लागून खंडपिठान पुलिसां सयत सरकारी यंत्रणेक शिटकावणी दिल्या. पुलीस स्टेशना लागसार बेकायदो चिरेखण चलता आनी पुलिसांक खबर ना, ही गजाल दुबाव घेवपा सारकी आसा. पुलीस स्टेशनाच्या निरिक्षकाच्या भुमिकेची चवकशी करपाक खंडपिठान पुलीस म्हासंचालकांक आदेश दिल्यात. तीन दिसां भितर खण संचालकांनी याचिकेची प्रत पुलीस म्हासंचालकांक सादर करची. तशेंच जापसालदार पुलीस अधिकाऱ्या वरवीं चिरे खणीची चवकशी करची. कुळें पुलीस स्टेशनाच्या निरीक्षकाचीय चवकशी करची. तपासाची स्थिती सांगपी प्रतिज्ञापत्र पुलीस म्हासंचालकांनी 17 ऑगस्ट मेरेन सादर करपाचे आदेश खंडपिठान दिल्या.

बरकटे, मोले हांगा बेकायदा चिरेखण चलता. कागाळ करून लेगीत कारवाय जायना, म्हूण बुधो गांवकार हांणी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. हे याचिके प्रकरणांत खंडपिठान पुलिसां सयत सरकारी यंत्रणांक शिटकायलां. न्यायाधीश महेश सोनक आनी आर. एन. लड्डाजी हांणी हे आदेश दिल्यात.

याचिकादार फाटलीं दोन वर्सां हे विशीं कागाळी करीत आसा. फोटे आनी मशिनरी पळयली जाल्यार जाग्याचेर दोन वर्सां बेकायदो चिरेखण चलता, हे स्पश्ट दिसता.

पंचायत वेंचणूक: 5,038 उमेदवार

621 उमेदवारां कडल्यान अर्ज फाटीं, 64 जाणांची बिनविरोध निवड

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : 10 ऑगस्टाक जावपी 186 पंचायतींच्या वेंचणूक रिंगणांत 5,038 उमेदवार आसात. बुधवारा अर्ज फाटीं घेवपाच्या दिसा वट्ट 621 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतले. 64 जाणांची बिनविरोध पंच म्हूण निवड जाल्या.

गोंयांतल्या कार्यकाळ सोंपिल्ल्या 186 पंचायतींच्या वेंचणुकां खातीर 10 ऑगस्टाक मतदान जातलें, 12 ऑगस्टाक मतमेजणी. 18 ते 25 जुलय ह्या काळांत अर्ज भरपाक परवानगी आशिल्ली. ह्या काळांत राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन वट्ट 6,256 अर्ज आयिल्ले. मंगळारा छाननी उपरांत 14 अर्ज बाद थारले. जाल्यार निमाणे छाननी उपरांत 5,273 अर्ज वैद्य थारले. बुधवारा अर्ज फाटीं घेवपाच्या दिसा 621 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतल्यात. तशेंच 64 जाणांची बिनविरोध निवड जाल्या.

ह्या सगल्या प्रक्रिये उपरांत आतां प्रत्यक्ष वेंचणूके रिंगणांत वट्ट 5,038 उमेदवार आसात.

विवीध पंचायत प्रभागांनी 10 ते 11 उमेदवारांनी अर्ज सादर केल्यात. ताका लागून हे खेपेची पंचायत वेंचणूक अटीतटीची जावपाची शक्यताय आसा. पंचायत वेंचणुको पक्षीय चिन्नाचेर जायनात, तरी भाजप, काँग्रेस, रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स हे पक्ष वेंचणुकेंत स्वतंत्र पॅनेल उबारतलें. जाल्यार हेर पक्ष उमेदवारां प्रमाण तेंको दितले. वेंचणूक आयोगान मतदानाची नेटान तयारी सुरू केल्या.

3 दीस सोऱ्याचीं दुकानां बंद

पंचायत वेंचणुकांचे फाटभुंयेर 9, 10 आनी 12 ऑगस्ट दिसा राज्यभरांतलीं सोऱ्याचीं दुकानां बंद दवरतले, अशी अधिसुचोवणी वित्त खात्याचे सचीव प्रणब भट हांणी बुधवारा जारी केल्या. जांची बार ॲण्ड रेस्टॉरंट आसात तांकां ह्या तीन दिसांनी जेवणा खातीर रेस्टॉरंट सुरू दवरपाक मेळटले. पूण सोऱ्याचीं विक्री करपाक मेळची ना, अशेंय अधिसुचोवणेंत नमूद केलां.

तालांव दिवपाच्या अधिकाराच्या निर्णया वयल्यान 'यू-टर्न'

■ आतां 'एएसआय' सयत ताचे वयल्या अधिकाऱ्यांकूय अधिकार

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : येरादारी नेमांक पाळो दिनासपी वाहनचालकांक तालांव दिवपाच्या अधिकारा विशींच्या निर्णयाचेर पुलीस खात्यान फक्त 14 दिसांत 'यू-टर्न' घेतला. 14 दिसां पयलीं आदेश जारी करून तालांव दिवपाचे अधिकार फक्त येरादारी पुलीस विभागाचे उपअधिक्षक वा पुलीस निरिक्षकांक दिल्ले. हे विशीं बुधवारा जारी केल्ल्या आदेशांत हाचे मुखार येरादारी नेमांक पाळो दिनासप्यांक तालांव दिवपाचे अधिकार एएसआय वा ताचे वयल्या पुलीस अधिकाऱ्यांकूच आसतले. त्या पदा सकयल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांनी खंयचेच स्थितींत वाहनां तपासणे खातीर आडावची न्हय, अशें आदेशांत नमूद केलां.

मजगतीं, पुलिसां कडल्यान थळावे नागरीक तशेंच पर्यटकांक कारण नासतना आडावन तांची कागदपत्रां तपासताले. ताका लागून नेमांक पाळो दिवन वाहन चलोवप्यांक ताचो त्रास जातालो. विधानसभा अधिवेशनांत विरोधकांनी हो प्रस्न सभाघरांत मांडले उपरांत 14 जुलयाक पुलीस म्हानिरिक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई हांणी आदेश जारी करून एखाद्या वाहन चालकां कडल्यान येरादारी नेमांचे उल्लंघन जाल्ल्याचे स्पश्ट दिसल्यार वाहन आडावचे. कारण नासतना लोकांक त्रास दिवचो न्हय अशी सुचोवणी येरादारी पुलिसांक केल्ली.

येरादारी पुलीस विभागाचे उपअधिक्षक वा पुलीस निरिक्षक हांणीच तालांव दिवचो. संबंदींत विभागांच्या अधिक्षकांनी हे आदेश पाळचे, अशी सुचोवणी त्या वेळार दिल्ली.

शताब्दी वर्सा वटेन वाटचाल...
1929 पसून
जालिमलोशन®
जलद › विस्वासू › पारखिल्लें
...पिळग्यां पसून
गजकरण, खरुज, खाज हाचे पसून रोखडोच आराम
BUY ONLINE: www.zalimlotion.in | amazon | meesho | Flipkart
ANIL PUB.

SINCE 1929
ORICHEM
INDORE
ZALIM LOTION
REGD. T.M. No. 322805
For Ringworm and Itches
जालिमलोशन
दाद, खुजली की दवा



READY FOR A TRANSFORMATION JOURNEY?
Read India
IS YOUR CHANCE TO
TURN SIGHT INTO INSIGHT
READING INTO GROWTH AND
THINKING INTO PROGRESS
READ THINK & ACT
READ INDIA CELEBRATION
LAUNCHING IN GOA ON 29TH JULY
COMING SOON TO SCHOOLS
A writer only begins a book, A reader finishes it – Samuel Jonson
www.readindia.info
Contact: 9441456061
9011043385 | 9284265984
Supported by

गोंयान दवरल्या 50 टक्के ग्रीन विजेची मोख

सुदिन ढवळीकार: दरेकल्यान घरांचेर सौर पॅनल बसोवपाचो उलो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केंद्र सरकाराच्या विवीध येवजण्यांची म्हायती पुस्तिका उजवाडायतना मंत्री सुदिन ढवळीकार, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर. (विशांत वझे)

दिवचल: 2030 मेरेन भारतांतली वीज निर्मिती ही प्रदुशण विरयत जावची हे खातीर सरकारान आतांच्यानूच यत्न सुरू केल्यात. देशांतली 50 टक्के वीज ही ग्रीन वीज करपाचें धोरण आंखला. ही मोख पुराय करचे खातीर हे मोहिमेंत दरेकल्यान योगदान दिवपाची गरज आसा. ते खातीर सौरउर्जा निर्मितींत दरेकल्यान सरकाराक आदार दिवन आपापल्या घरांचेर सौरउर्जा पॅनल बसोवचे. ताका लागून सरकारी विजेचो ताण उणो जातलो आनी गिरायकांक विजेच्या बिलांनी खूब फायदोय जातलो. असो दोट्टी लाव घेवन आमचें पर्यावरण सांबाळपा खातीर सगळ्यांनी मुखार सरचें, असो उलो वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी मारलो.

दिवचलच्या हिराबाई झांट्ये यादस्तीक सभाघरांत आयोजीत केंद्र सरकाराचे उज्वल भारत उज्वल फुडार हे कार्यावळींत मंत्री ढवळीकार उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, दिवचलचे उपजिल्होधिकारी रोहन कांसकार, वीज खात्याचे सचीव राजशेखर, अधिक्षक अभियंते स्टिफन फर्नांडीस, अभियंते शैलेश बुर्ये, वल्लभ सामंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

शेतकारांक सैरउर्जा पंच 90 टक्के सवलतीच्या दरांत मेळटात. तांणी ते येवजणेचो लाव घेवन सरकारी विजेक लागून जावपी खर्च वाटावचो आनी शेतांतल्या पिकांचो फायदो घेवचो, असो उलो मंत्री ढवळीकार हांणी मारलो.

हे कार्यावळींत केंद्र सरकाराच्या विवीध येवजण्यांची म्हायती दिवपी, विजेच्या वापराचेर तशेंच वीज जागृती करपी विवीध लघुपट दाखयले. तेचवरी विवीध येवजण्यांची म्हायती दिवपी पुस्तिकाय उजवाडायली.

आमदार डॉ. शेट्ये हांणी सांगलें, गोंयाक विजेच्या मळार आत्मनिर्भर जावप गरजेचें आसा. सध्या भायल्यान घेतात ते विजेक लागून खूबशा समस्यांक फुडो करचो पडटा. देशांत आनी राज्यांत खात्या वतीन सौरउर्जा निर्मितीचेर भर दिवप ही अभिमानाची गजाल आसा. हें धोरण येसस्वी तरेन चालीक लागले जाल्यार ताचो गोंयाक बरो फायदो जातलो.

वीज निर्मितींत लोकांनीय वांटो घेवचो: ढवळीकार

सध्याचे स्थितींत गोंयाक मे- जून म्हयन्यांत 750 मॅगा व्हेट विजेची गरज लागता. सध्या 600 मॅगा व्हेट विजेची गरज आसा. गोंयांत फक्त 50 मॅगा व्हेट वीज तयार जाता, जाल्यार उरिल्ली वीज ही दुसऱ्या राज्यांतल्यान घेवची पडटा. ताका लागून आतां गोंयांतूच वीज निर्मिती करतना सौरउर्जा प्रकल्पां खातीर गोंय सरकार भर दितलें. ह्या वावरांत लोकांनीय वांटो घेवपाक जाय, अशें मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.

गोवा कोंकणी अकादेमीची कॉमिडियन सेल्वीक आर्गां

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजी: आपल्या विनोदान तियात्र मोगींचें उपाट मनोरंजन करपी नामनेचो तियात्रीस्त, अभिनेतो आनी गायक मॅथ्यूज कुरैया उर्फ कॉमिडियन सेल्वी हो काल ह्या संवसाराक अंतरलो. अवेळार हो संवसार सोडून गेल्ल्या ह्या भौगुणी कलाकाराच्या मरणान गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरूण साखरदांडे हांणी दुख्ख प्रगटायलां तशेंच ताका अकादेमीचे वतीन आर्गां अर्पण केल्यांत. ताच्या मरणान तियात्र पालकाचें लुकसाण जालां, अशें मत तांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत उक्तायलां.

सेल्वी हाणें आजवेर पन्नासां वयर तियात्रांनी तशेंच कांय सिनेमांनी भुमिका केल्यात. युवा प्रेक्षकां मदीं तो खूब लोकप्रिय आशिल्लो. 'वेलकम मिलियन्स' ह्या 2018 त आयिल्ल्या सिनेमांत ताणें केल्ली भुमिका प्रेक्षकांनी खूबच उखलून धरली. ताचो सद्या '8 दीस' हो तियात्र खूब गाजता. 'सर', 'डॅडी', 'पुर्तुगेज गोंयकार', 'म्हाका सांग', हे ताणें भूमिका केल्ले कांय तियात्र. ताणें स्वता कांय तियात्र बरोवन दिगदर्शीत केल्यात. तेच वांगडा कांय होम व्हिडीयोंतय काम केलां, अशें पत्रकांत म्हणलां.

सरकाराच्यो येवजण्यो पडटल्यो बंद

युरी: इलेक्ट्रीक वाहनां वयलें अनुदान फाटीं घेवप ही फक्त सुरवात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांव: अर्थसंकल्पांतल्या शॉर्ट सर्किटाक लागून भाजपा सरकाराक इलेक्ट्रीक वाहनां वयलें अनुदान येवजण फाटीं घेवची पडली. ही फक्त सुरवात. शक्तहीन डबल इंजीन सरकार रोखड्योच हेर साबार समाजपयोगी येवजण्यो बंद करपाचें आसा, असो आरोप कुंकळ्ळीचे आमदार आनी काँग्रेसीचे कार्याध्यक्ष युरी आलेमांव हांणी केला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पांत इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी खातीर 50 कोटी रुपयांची तजवीज करपाची घोशणा केल्ली. इलेक्ट्रीक वाहनाचे खरेदी खातीर अर्थीक मजत दिवपाची येवजण 2015-26 मेरेन चालू उरतली, अशेंय सरकारान सांगिल्लें. अर्थसंकल्प सादर जावन फक्त तीन म्हयने जाल्या थंय आसात, ही येवजण फाटीं घेवपाचो वेळ सरकाराचेर कित्याक आयलो, असो प्रस्न आलेमांव हांणी केला.

कितल्याशाच इलेक्ट्रीक वाहन धनयांक सरकारा कडल्यान तांचें अनुदान अजून मेरेन मेळूंक ना, हाचें वायट दिसता. अनुदानाची देय रक्कम सुमार 13.50 कोटी रुपया आसा. कोळसो येरादारी करपी आनी पॅट्रॉलियम कंपनीं कडल्यान एकठांय केल्लो हरीत उपकराचो महसूल खंय वता, हें सरकारन स्पश्ट करपाक जाय, अशी मागणी युरी आलेमांव हांणी केली.

गोंयच्या भाजपा सरकारान गोंयाक खाकनवाळ केला. ताचो परिणाम राज्यांत अर्थीक आणिबाणी तयार जाल्या. चुकीचें प्राधान्यक्रम आनी गरजे भायल्या खर्चाक लागून राज्याची तिजोरी रिती जाल्या. सरकार महसूल करपाचे बाबतींत घाळ रावलां. गोंयांतले कोळसो येरादारींतल्यान सरकाराक मेळपी महसुलाचो तपशील सरकारान भौशीक करचो, अशी आपली मागणी आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 'ग्रीम सेस' हातूंतल्यान एकठांय केल्लो वर्साचो महसूल आनी हरीत उपकर भरपा खातीर एकादे कंपनीक दिल्ल्यो सवलती हांचो तपशील भौशीक करपाची गरज आसा. सरकारान तारांकीत प्रस्नाचेर दिल्ल्या ह्या विशया वयले जापेंत दिल्ले आंकडेवारींत खूब गडबड आसा, अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलां.

बिनविरोध पंचायत उमेदवार...

दिवचल म्हालांत बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक परबीं भेटयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. पयल्या फोट्यांत नितेश नायक (पाळी पंचायत प्रभाग 6) आनी प्रसाद पांडुरंग नायक (न्हावेली पंचायत प्रभाग 3). (विशांत वझे)

कावरें पिर्ला 3 जाल्यार बाळ्ळींत एकलो बिनविरोध

सक्षम नेतृत्व
गती ल प्र सन

कावरें पिर्ला आनी बाळ्ळी पंचायतींत बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारां वांगडा मंत्री सुभाष फळदेसाय.

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केपें: केपें म्हालांतल्या कावरे पिर्ला पंचायतींतल्यान 3 जाल्यार बाळ्ळी पंचायतींतल्यान एक उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयला. ह्या म्हालांतल्यान 240 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात जाल्यार 39 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतल्यात.

कावरे पिर्ला पंचायतींतल्या 7 प्रभागांतल्या 3 प्रभागांनी बिनविरोध उमेदवार वेंचून हाडून सांगेंचे आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपलो शेक कायम दवरला. दत्तेश गांवकार (प्रभाग 4), माधुरी रमाकांत देविदास (प्रभाग 5) आनी विधी वेळीप (प्रभाग 6) हे उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. तशेंच बाळ्ळी पंचायतीच्या प्रभाग 7 तल्यान अंजू मालू वेळीप बिनविरोध वेंचून आयल्या.

सत्तरी म्हालांत 10 उमेदवार बिनविरोध

सोमनाथ काळे

सरिता गांवकार

सुभाष गावडे

निलेश परवार

अक्षिता गावडे

नितेश गावडे

उदयसिह राणे

मनिषा पिळयेंकार

राजश्री जल्मी

सुमेधा माडकार

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपय: सत्तरी म्हालांतल्या बारा पंचायतींतल्या पांच पंचायतींतल्यान 10 उमेदवार वेंचून आयल्यात. हे संबंदांतली घोशणा 27 जुलयाक वेंचणूक अधिकाऱ्यां वतीन केली.

ठाणे पंचायतींतल्या सात प्रभागां मदल्या तीन प्रभागांनी उमेदवार बिनविरोध वेंचीन आयल्यात. तातूंत निलेश परवार, सरिता गांवकार आनी सुभाष गावडे हांचे आस्पाव आसा. गुळेली पंचायतींतल्या सात प्रभागां मदल्या दोन प्रभागांनी दोन उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. तातूंत नितेश गावडे आनी अक्षिता गावडे हांचो आस्पाव आसा.

भिरोंडें पंचायतींतल्या सात प्रभागांतल्या दोन प्रभागांनी दोन उमेदवार उदयसिंह राणे आनी मनिषा पिळयेंकार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. जाल्यार होंडा पंचायतींतल्या 11 प्रभागां मदल्या एका प्रभागांतल्यान सुमेधा माडकार ही उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्या.

पिसुर्लें पंचायतींतल्या 7 प्रभागां मदल्या एका प्रभागांत राजश्री जल्मी ही बिनविरोध वेंचून आयल्या. जाल्यार म्हावून पंचायतींत सोमनाथ काळे बिनविरोध वेंचून आयला.

कर्नाटक पुलिसांनी कारवारा जप्त केल्ले स्पिरिटाचे कॅन

कारवारा धरलें बेकायदो स्पिरीट

गोंयांतल्यान गेल्ले गाडये सयत 23 लाखांची सामुग्री जप्त

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

काणकोण: गोयांतल्यान कर्नाटकांत स्पिरीट बेकायदो तरेन व्हरपी गाडी कर्नाटक पुलिसांनी जप्त केली. हे गाडयेंत 90 हजार 300 रुपयांचें स्पिरीट आशिल्लें. हार्पीक कंपनीच्या बाटल्यां वांगडा स्पिरिटाचे कॅन लिपोवन दवरिल्ले. हार्पीक, स्पिरीट आनी हेर साहित्य तशेंच गाडी धरून कर्नाटक पुलिसांनी 23 लाखांची सामुग्री जप्त केली.

मजगतीं, जप्त केल्ली गाडी आनी हेर सामुग्री कारवार पुलिसांनी कारवारच्या अबकारी खात्याच्या सुवादीन दिल्या. पोळें आनी माजाळी तपासणी नाके हुपून ही गाडी गेल्ली. ती कारवार आनी सदाशिवगड ह्या मार्गाचेर कर्नाटक पुलिसांनी धरली. ह्या स्पिरिटाचो वापर सोऱ्या खातीर करता आसतले, असो दुबाव कर्नाटक पुलिसांनी उक्तायला.

गोंयांतल्यान कर्नाटकांत सोऱ्याचो बाटल्यो बेकायदो तरेन घेवन वचपी एक स्विफ्ट मोटार माजाळी तपासणी नाक्याचेर अबकारी खात्यान धरल्या.

काणकोणां तीग जाण बिनविरोध

राजेश वेळीप

सुनील पैंगीणकार

यशवंत देसाय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

काणकोण: काणकोण म्हालांत सुनील पैंगीणकार (पैंगीण), धिल्लन उर्फ यशवंत देसाय (गांवडोंगरी) तशेंच राजेश वेळीप (श्रीस्थळ) हे तीन उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात.

सर्वण कारापूर पंचायतीच्या प्रभाग 8 तल्यान बिनविरोध वेंचून आयिल्ली दिव्या दिनेश नायक.

कुळ्यां प्रसाद गांवकार बिनविरोध

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: धारबांदोडें म्हालांतल्या कुळें शिगांव पंचायतीच्या प्रभाग 5 तल्यान प्रसाद रंगनाथ गांवकार (22) बिनविरोध निवड जाल्या. पंचायत वेंचणुके खातीर प्रभाग 5 तल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केल्ल्या आत्माराम सावंत हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज बुधवारा फाटीं घेतिल्ल्यान गांवकार हांची बिनविरोद निवड जाहीर केली.

माटोजे- शिगांवचो गांवकार बारावी मेरेन शिकला. थळावे आमदार गणेश गांवकार हांच्या आदारान प्रभागांतली उदरगत करचे खातीर आनी बेरोजगारी सोंपोवचे खातीर आपूण यत्न करतलों, अशें ताणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.

पेडण्यां चार उमेदवार बिनविरोध

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें म्हालांतल्या वट्ट 17 पचायतींतल्यान 448 उमेदवार रिंगणांत उरल्यात. 26 जाणांनी उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतले.

ह्या म्हालांत हेमंत चोपडेंकार (चोपडें), प्रार्थना मोटे (तोर्शे), बर्नाड फर्नांडीस (हरमल) आनी दिशा हळदणकार (इब्रामपूर) हे चार उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात.

नुस्तें उद्देग खातें करता सतावणूक

फिलीप डिसोझा: नुस्तेमारी बंदी परंपरीक नुस्तेमारांक लागना

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांव: नुस्तेमारी बंदी आसतना दर्यादेगेंचेर थळव्या व्हडी धनयांक नुस्तेमारी केल्ले खातीर नुस्तें उद्देग खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 20 व्हडी जप्त करून तातूंतल्या 364 किलो नुस्त्यांची पावणी केली. नुस्तेमारी बंदी परंपरीक नुस्तेमारांक लागू जायना, तरी लेगीत संबंदीत अधिकाऱ्यां कडल्यान तांची सतावणूक चलयल्या, असो आरोप अखील गोंय नुस्तेमारी व्हडीं धनी संघटणेचे अध्यक्ष फिलीज डिसोझा हांणी तशेंच पिडेस्त परंपरीक नुस्तेमारांनी केलो.

सोलार सुंगटां जेन्ना दिसतात तेन्नाच तीं धरपाची गरज आसता. ना जाल्यार ती दर्यांत नाच्च जातात. हे संबंदांत आमी संबंदीत अधिकाऱ्यांक खूब खेपे समाजवन सांगलां. पूण ताच्यो फावोशो जापो दिवपा बदला ते दंड दितात, अशें डिसोझा हांणी सांगलें.

नुस्तेमारी बंदी आसतनाय वेळसांवां व्हडीं धनयांनी नुस्तेमारी केल्ल्याची म्हायती मेळटाच संबंदीत खात्याचे अधिकारी दर्यादेगेर पावले. ह्या वेळार तांकां नुस्तेमारी करपीं 20 व्हडीं सांपडलीं. तीं तांणी जप्त केल्यो. तशेंच जप्त केल्ल्या नुस्त्याची सुमार 47 हजार 320 रुपयांक पावणी केली.

न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण परंपरीक नुस्तेमारांक 9.0 एचपी तांकीचो मोटार आशिल्लें व्हडें वापरून नुस्तेमारी करपाक मेळटा. पूण दर्यांत वतना सुरक्षेचो उपाय म्हूण वांगडा आनीक एक मोटार दवरतात. बंदी आदेश मोडून नुस्तेमारी केला ही गजाल फट असो दावो परंपरीक नुस्तेमारांनी केला.

हे संबंदांत आपूण नुस्तें उद्देग मंत्र्यांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर चर्चा करतलों आनी न्याय मागतलों. कारण आमचे ल्हान व्हडीं घेवन नुस्तें मारपी वेवसायीक सोलार सुंगटां धरून आपलो कांय प्रमाणांत खर्च भागयतात. तांकां तांच्या व्हड्यांची दुरुस्ती करची पडटा. त्या काळांत ह्या सोलार सुंगटांचेर तांचो खर्च कांय प्रमाणांत सुट्टा. ताका लागून अशा व्हडीं धनयांचेर कारवाय करप योग्य न्हय, अशें फिलीप डिसोझा हांणी सांगलें.

सगल्यांक एकूच कायदो लायात: डिसोझा

ल्हान व्हडीं आशिल्ले नुस्तेमार खूब त्रासांत आसात. आमी कशे दीस काडटात तें सरकाराक खबर ना. नुस्तेमार वेवसाय कायदो सगळ्याच व्हडीं धनयांक लागून जाता. ताका लागून सगळ्या ल्हान- व्हड व्हडीं आशिल्ल्या नुस्तेमारांक एकूच कायदो लागू करात, अशी मागणी फिलीप डिसोझा हांणी केली.

दाबोळे गोळ घेवन एकल्याची आत्महत्त्या

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांव: दाबोळी बोगमाळो पंचायत वाठारांतल्या नौदळाच्या म्युझियमा मुखार आशिल्ले वसणुकेंत फाटलीं 15 वर्सां रावपी बलमसिंग बिस्त (43) हाणें आपल्या घरांत गोळ घेवन आत्महत्त्या केली. आत्महत्त्या करपा फाटलें कारण कळूंक ना. वास्को पुलीस हे संबंदांत चवकशी करतात.

बुधवारा सकाळीं 8 ते 9.30 वरां मजगतीं बिस्त हाणें गोळ घेतला आसपाक जाय, असो दुबाव शेजाऱ्यांनी उक्तायला.

घडणुकेची खबर मेळटाच वास्को पुलीस घडणुकेचे सुवातेचेर पावले. तांणी पंचनामो करून बिस्त हाची कूड पोस्टमार्टमा खातीर मडगांवच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत धाडून दिली.

बिस्त हो रंग मारपाचें काम करतालो. ताच्या फाटल्यान घरकान्न, दोन चलयो आनी एक चलो असो परिवार आसा. फुडलो तपास वास्को पुलीस स्टेशनाचे उपनिरिक्षक मयूर सावंत करता.

जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांत अमृत गोवेकाराक अटक

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: बनावट दस्तावेज तयार करून गोंगुरे, आसगांव बार्देसची मालमत्ता बेकायदो पद्दतीन विक्री केल्ल्या प्रकरणांत विशेश चवकशी पंगडान (एसआयटी) दाभोलवाडो- शापोरा, बार्देसचो अमृत गोवेकार हाच्या आड गुन्यांव नोंद करून अटक केल्या.

ह्या प्रकरणांत बांद्रा (पश्चीम) मुंबयच्या नील आनी फ्लोरेन्स फ्रांसीस ह्या दोगांनी एसआयटी कडेन कागाळ दाखल केल्या. ते प्रमाण दुबावीत अमृत गोवेकार (दाभोलवाडो- शापोरा बार्देस) आनी हेर दुबावितांनी गोंगुरे आसगांवची सर्वे नं 23/ 7 त 800 चौखम मिटर जमनीची बनावट मालकी हक्क आनी हेर दस्तावेज तयार केल्यात, अशें म्हणलां. तशेंच संबंदीत जमीन 6 जानेवारी 2022 ह्या दिसा म्हापशेंच्या नागरी आनी उपनिबंधक कार्यालयांत नोंदणी करून कागाळदाराच्या नांवार करून ताची फटवणूक केल्या, अशें कागाळेंत म्हणलां.

हाची दखल घेवन एसआयटीचे पुलीस अधिक्षक निधीन वालसन हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक योगेश सावंत हांणी दुबावीत अमृत गोवेकार हाचे सयत हेरां आड गुन्यांव दाखल केलो. ते उपरांत मंगळारा राती कडेन एसआयटीन दुबावीत गोवेकाराक अटक केली.

मजगतीं, एसआयटीन गोंगुरे आसगांव बार्देसच्या जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांत दुबावीत सुनील कुमाराक अटक केल्ली. ताणें म्हापशेंच्या प्रथमवर्ग न्यायालयांत मंगळारा जामिना खातीर अर्ज दाखल केलो. न्यायालयान सुनावणी घेवन दुबाविताचो जामीन न्हयकारून चार दीस पुलीस कोठडी फर्मायली.

आखाड्यार उडयल्यात भरिल्ल्या बियरींच्यो काशी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

श्री सांखळ्यो देवस्थाना लागसार रस्त्या कुशीक उडयिल्ल्यो भरिल्ल्यो बियरीच्यो काशी. (रामानंद तारी)

माशेल: सांतिस्तेव्ह पंचायतींतल्या आखाडो आनी करपीन ते सेंट इस्तेव्ह चर्च मदल्या पाटो रस्त्याचे कुशीक अज्ञात मनशान रातच्या वेळार बियरीच्यो काशी उडयल्यात. ह्या काशींक लागून गांवांत आरथी परथी चर्चा चल्ल्या.

आखाड्यार श्री सांखळ्यो देवस्थाना लागसार कोणेतरी राती वेळार भरिल्ल्यो पांच बियरीच्यो काशी हाडून उडयल्यात. तशेंच पाटो मुख्य रस्त्याचे कुशीक तीन भरिल्ल्या बियरींच्यो काशी तशेंच आनीक एके कडेन भरिल्ल्या बियरींच्यो दोन कांशी उडयल्यात. ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी आनी लोकांची यो- वच चालू आसता. ते भायर सकाळीं आनी सांजे वेळार कितलेशेच लोक ह्या रस्त्याचेर चलपा खातीर येतात. तांचे नदरेक ही गजाल पडूंक नाशिल्ली. पूण एका जागृत नागरिकान त्यो काशी उक्त्यो करून पळयल्यो तेन्ना ही गजाल सगळ्याक पावली. उपरांत खूब जाणांनी त्यो बियरी येवन पळयल्यो, पूण एकल्यानूय तातूंतली एक लेगीत बाटली काडपाचें धाडस करूंक ना.

हे घडणुकेक दोन दीस जाले तरीय श्री सांखळ्यो देवस्थाना कडल्यो पांच काशी अजुनूय थंयच आसात. पाटो रस्त्या कुशीक उडयिल्ल्यो त्यो मात कोणेतरी फायरायल्यात.

निर्ला ग्रामस्थांचो मोबायल टॉवराक विरोध

आयज बाजारपेठ बंद; मोबायल टॉवर कुशीक काडपाचें कंपनीचें आस्वासन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: साळगांव मतदारसंघांतल्या नेरूल वाठारांत भरवस्तींत उबारिल्ल्या मोबायल टॉवराक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. ह्या टॉवराच्या रेडिएशनाक लागून गांवांत दुयेंसां पातळटलीं असो दावो तांणी केला. हो टॉवर कुशीक काडले बगर शांत बसचे नात असो निश्चेव करून आयज (बिरेस्तारा) सकाळीं ह्या टॉवराचे सुवातेर एकठांय येवपाचो उलो गांवांतल्यान लोकांक मारला. तशेंच गांवांतली बाजारपेठ बंद दवरपाचें आवाहन लेगीत केलां.

हालींच उबारिल्ल्या ह्या टॉवराक लोकांनी विरोध केला. फाटले कांय दीस थळाव्यांनी ह्या टॉवरा आड आवाज काडला. बुधवारा सकाळीं थळावे लोक एकठांय जावन टॉवराच्या प्रतिनिधींक जाप विचारून धारेर धारले. घडणूक थळा वयल्यान हो टॉवर ताकतिकेन कुशीक काडचो अशी मागणी तांणी केली. हाका लागून हांगासरलें वातावरण तापलें.

मोबायल टॉवराक विरोध करपी थळावे लोक.

मजगतीं, बुधवारा वातावरण तापिल्ल्यान बार्देसचे मामलेदार राजाराम परब आनी साळगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नायक हे घडणूक थळार दाखल जाले. पर्वरी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरिक्षक अनंत गांवकार, उपनिरिक्षक सीताराम मळीक हांणी वांगड्या बरोबर जमावाक समजावन आडायिल्लो रस्तो मेकळो केलो. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ह्या तिडकल्ल्या लोकांक समजावपाचो यत्न केलो. निमाणें ह्या प्रतिनिधींनी टॉवराचें काम थांबयतात अशें आस्वासन दिलें.

हे विशीं आमदार केदार नायक हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण, गोंय सरकारान पांच हजार टॉवर उबारपा खातीर दिल्ल्या परवान्यांतलो हो एक टॉवर आशिल्लो. उबारणे पयलीं थळाव्यांक वा पंचायतीक योग्य सुचोवण्यो दिवप गरजेचें आशिल्लें. पूण तशें केल्लें ना.

ज्या वेळार खणपाचें काम सुरू आशिल्लें तेन्ना बोअरवेल बांदतात अशी म्हायती दिली. उपरांत ह्या खड्ड्याचो आकार वाडले उपरांत शौचालया खातीर टांकी बांदतात अशें सांगलें. उपरांत एका रातयांत थंय मोबायल टॉवर उबारलो.

> ह्या टॉवराक वाडटो विरोध लक्षांत घेवन कंपनीन येता त्या दोन दिसांत मोबायल टॉवर कुशीक काडपाचें आस्वासन दिलां. ताका लागून हो टॉवर कुशीक काडटले असो म्हाका विस्वास आसा अशें आमदार केदार नायक हांणी म्हणलें.

उडुपींतल्या दोगांनी नुस्त्याची खरेदी करून 1.24 कोटींक घाली तोपी

ट्रॉलर धनयाची पुलिशेंत कागाळ, दुबावितां आड गुन्यांव

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: बेतीं हांगासरल्या मालीम जेटी वयल्यान उडुपी कर्नाटकांत व्हरपा खातीर खरेदी केल्ल्या नुस्त्याची रक्कम दिनासतना एका ट्रॉलर धनयाक 1.24 कोटी रुपयांची तोपी घाली. ह्या प्रकरणांत पर्वरी पुलिसांनी दोगां आड गुन्यांव दाखल केला.

ह्या प्रकरणांत आंतोनिओ सिल्वेरा (माल्वारा-आगशी) हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या ते प्रमाण, पुलिसांनी दुबावीत आरोपी एमएस युसूफ आनी मोहम्मद फहीम (रा. उडुपी-कर्नाटक) हांचे आड भादंसंच्या 406 आनी 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला.

पुलिसां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो फटवणुकीचो प्रकार फाटल्या ऑक्टोबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 मजगतीं घडलो. कागाळदाराचो नुस्तेमारी ट्रॉलर आसून तो मालीम जेटी वयल्यान नुस्त्याची विक्री करता.

दुबावितांनी ताचे कडल्यान उडुपी व्हरपा खातीर वयल्या काळांत नुस्त्याची खरेदी केली. पूण ताचे बदलांत 1 कोटी 24 लाख 48 हजार रुपया खरेदीची रक्कम दिली ना.

तशेंच दोगूय दुबावीत फेब्रुवारी सावन बेपत्ता आसात. ते खंयच मेळनात. निमाणें आपूण फटवलो हाची कल्पना येतकूच कागाळदारान पुलिशेंत धांव घेवन कागाळ दाखल केली.

ह्या प्रकरणांत फुडलो तपास पुलीस निरिक्षक अनंत गांवकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक सीताराम मळीक करतात.

मयडें रस्त्याचें काम बंद करपाचो पंचायतीचो आदेश

आदल्या पंच वांगड्यांक संबंदींत कागदपत्रां सादर करपाचे निर्देश

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: आताफोंड-मयड्यां सुरू आशिल्ल्या रस्त्याचें बांदकाम बंद करपाचो आदेश पंचायतीन दिला. तशेंच ऑस्वल्ड कोर्देरो ह्या आदल्या पंच वांगड्याक गोवा पंचायत राज कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण कथीत रस्त्याचें काम करपा खातीर संबंदीत प्राधिकरणाची आशिल्ली परवानगी वा हरकत ना दाखलो सादर करपाचे निर्देशूय दिल्यात.

सर्वे क्रमांक 47/1, 47/2 आनी 47/3 मदल्या ह्या कथीत रस्त्याच्या बांदकामां आड मयडें कोमुनिदादीचे अध्यक्ष रुई दा गामा आनी अटर्नी बॉस्को डिसा हांणी पंचायत सचिवा कडेन लेखी कागाळ दाखल केल्ली. तशेंच म्हापशें पुलीस आनी उपजिल्होधिकारी हांचे कडेनूय कागाळ केल्या.

भौशीक बांदकाम खात्याच्या कंत्राटदारान कोमुनिदादीचे मालमत्तेंत अतिक्रमण करून रस्तो बांदकामाचें काम सुरू केलां. हे खातीर कोमुनिदादी कडल्यान कसलीच परवानगी घेनासतना तांच्या मालमत्तेचे लुकसाण जालां असो दावो हे कागाळींत केला.

आदले पंचायत वांगडी ऑस्वल्ड कोर्देरो हांचे सुचोवणे प्रमाण ह्या रस्त्याचें काम हातांत घेतलां. ह्या कामा खातीर तांणी पयशे लेगीत दिल्ल्याचें त्या कंत्राटदारान कबूल केलां अशें ह्या कागाळींत नमूद केलां.

ह्या कागाळीच्या आदारान पंचायतीन कारणा दाखल नोटीस दिल्ल्यान आदल्या पंचायत वांगड्याक काम थांबोवपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच पंचायती कडेन वैध कागदपत्रां सादर केली ना जाल्यार पंचायत राज कायद्या खाला गरजेची आशिल्ली कारवाय करतले अशी शिटकावणीय दिल्या.

> मजगतीं, हो भौशीक रस्तो आसा. गोवा पंचायत राज अधिनेमाच्या कलम 65 प्रमाण पंचायतीक गांवांतल्या रस्त्याचीं विकास कामां हातांत घेवपाचो अधिकार आसा. ह्या रस्त्याची स्थिती बिकट आशिल्ली. ताका लागून शेतकार आनी रहिवाश्यांचे विनंती प्रमाण रस्त्याचें काम हातांत घेतलां अशें स्पश्टीकरण ऑस्वल्ड कोर्देरो हांणी दिलें.

गटारी पार्टी पडली म्हारग; आठ पुलीस निलंबीत

रॅस्टोरॅण्ट धनया कडेन बिला वयल्यान वाद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: गटारीची पार्टी आठ पुलिसांक शेकली. सांगोल्ड्यां किसमूर नांवाच्या रॅस्टोरॅण्टांत पार्टी करपी ह्या गटान बिला वयल्यान धनया कडेन वाद घालो. ह्या कारणा वयल्यान पुलीस खात्यान ह्या सगल्यांचेर निलंबनाची कारवाय केली. हातूंत दोन पुलीस सहाय्यक उपनिरिक्षकांचो आस्पाव आसा. राजकारण्याचो हस्तक्षेप थारलो निर्णायक.

निलंबीत केल्ल्या पुलिसां मदीं सहाय्यक उपनिरिक्षक विजय पटेल (वास्को पुलीस स्टेशन), सहाय्यक उपनिरिक्षक सोहन तुळसकार (वायरलेस विभाग), हवालदार वासुदेव कोरगांवकार (एस.बी. विभाग वास्को), चालक कॉन्सटेबल सुनील म्हाळशेकार (कळंगूट पुलीस स्टेशन), कॉन्सटेबल प्रज्योत फडते (फोंडें येरादारी विभाग), कॉन्सटेबल नितेश बोरकार (एस. बी. विभाग पणजी), कॉन्सटेबल प्रणेश फडते (येरादारी विभाग फोंडें) आनी जयेश आगरवाडेकार (येरादारी विभाग वास्को) हांचो आस्पाव आसा.

ही घडणूक मंगळारा रातीं 10 वरांच्या सुमाराक घडली. वयले सगले पुलीस कर्मचारी पार्टी करपा खातीर दोन गाडयांतल्यान पर्वरी सांगोल्डें मजगतच्या चोघम रस्त्या वयल्या किसमूर ह्या रॅस्टोरॅण्टांत पार्टी खातीर आयिल्ले. ह्या कर्मचाऱ्यांनी गटारी अमाशे निमतान ही पार्टी करपाचें थारायलें.

रॅस्टोरॅण्टांत जेवणखाण केले उपरांत हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी तांकां बील दिलें. हें बील आठ हजार रुपयांचें आशिल्लें. ह्या बिलाचेर तांणी रॅस्टोरॅण्टाचे धनी प्रशील नेत्रावळकार (सुकूर) हांचे कडेन वाद घातलो आनी तांकां गाळी संवल्यो.

हे विशीं रोखडेंच हॉटेल धनयान साळगांव पुलिसां कडेन संपर्क सादलो आनी घडणुकेची म्हायती दिली. पुलीस घडणूक थळार दाखल जाले आनी तांणी ह्या पुलिसांक ताब्यांत घेतले. रॅस्टोरॅण्ट धनी नेत्रावळकार हांणी हे विशीं पुलीस स्टेशनार लेखी कागाळ दिली. पूण पुलिसांची नोकरी वतली हाची जाण जाल्ल्यान तांणी ही कागाळ नोंद करची न्हय अशी विनंती पुलिसांक केली. ते प्रमाण वयल्या सगल्या निलंबीत पुलिसांक कसलीच कारवाय करिनासतना सोडून दिले.

रॅस्टोरॅण्ट धनयाच्या एका राजकारणी सोयऱ्याक हो प्रकार समजलो. तांणी वरिश्ठ पुलिसांक ही म्हायती दिली आनी कारवायेची मागणी केली. ते प्रमाण वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंदीत पुलिसां विशीं रिपोर्ट सादर करपाचो आदेश दिलो. ह्या रिपोर्टा प्रमाण तांचेर शिस्तभंगाची कारवाय म्हूण सगल्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत केले. हो आदेश बुधवारा दनपारां संबंदीत विभागाच्या पुलीस अधिक्षकां वतीन काडलो.

पैंगीण-काळशींतल्या मतदारांचो सगल्या वेंचणुकांचेर बहिश्कार

आपले म्हणणें पत्रकारां कडेन मांडटना काळशींतले मतदार.

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

काणकोण: पैंगीण पंचायतीच्या मार्ली प्रभागांत फाटल्या तीन वेंचणुकांनी अनुसुचीतजाती जमाती खातीर राखीव दवरल्यो. हे खातीर हेर मागास वर्गीय आनी सर्व सामान्य गटांतल्या उमेदवाराचेर अन्याय जाला. हें कारण मुखार करून, काळशी, चिपळे वाठारांतल्या मतदारांनी येता ते पंचायत वेंचणुकेंत तशेंच हाचे मुखार येवपी वेंचणुकांनी मतदान न करपाचो निर्णय घेतला अशी म्हायती काळशीचे गोसावी हांणी दिली.

पैंगीण पंचायतींतल्या मार्ली तिर्वाळ आनी प्रभागांत चिपळे, काळशी हे भाग येतात. हाचे पयलीं ह्या प्रभागांतल्यान जाकी आफोंस, दुमींग मोंतेरो, सुरेंद्र गोसावी, कुष्टा गांवकार, रामदास पुजारी, जगदीश गांवकार हे पंच वेंचून आयिल्ले.

ह्या प्रभागांत वट्ट 614 मतदार आसात. तातूंत हेर मागास वर्गियांची संख्या 114 जाल्यार अनुसुचीत जाती जमातींतल्या मतदारांची संख्या 348 इतली आसा.

पूण फाटल्या तीन वेंचणुकांनी हो प्रभाग फक्त अनुसुचीत जाती जमातीच्या उमेदवारा खातीर राखीव दवरून सर्वसामान्य गट आनी हेर मागास वर्गियांचेर अन्याय केल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. हाका लागून निरशेल्ल्या चिपळे, काळशी ह्या वाठारांतल्या मतदारांनी बहिश्कार घालपाचो निर्णय घेतला.

मजगतीं, काणकोणचे निर्वाचन अधिकारी मनोज कोरगांवकार ह्या वाड्या वयल्या लोकांचे म्हणणें आयकून घेवपाचे आसात.

कुंकळ्ळें बंधाऱ्यांत आडकून उरिल्लीं झाडां शिंपणावळ खात्यान काडचीं

थळाव्या लोकांची मागणी

न्हंयेच्या उदकाचो प्रवाह आडाविल्यान हुंवार येवपाची शक्यताय



चिंयाबांद-कुंकळ्ळे न्हंयेंतल्या बंधाऱ्यात आडकून उरिल्लीं झाडां

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

कुंकळ्ळी: कुंकळ्ळींतल्या न्हंयेच्या पात्रांत शिंपणावळ खात्या वतीन कायमस्वरुपी बांदिल्ल्या बंधाऱ्यांत अंदूच्या पयल्याच पावसांत रानांतलीं झाडां व्हांवून आडकून उरल्यांत. हाका लागून ह्या न्हंयेच्या व्हांवपी उदकाक आडमेळीं निर्माण जाल्या. हे खातीर शिंपणावळ खात्यान वेळारूच हीं आडकून उरिल्लीं झाडां कुशीक काडपाची गरज असा. नाजाल्यार ही रानवटीं झाडां बंधाऱ्यांत आडकून उदकाचो प्रवाह आडावपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या.

कुंकळ्ळेंतल्या दोदोडें चिंयाबांद हांगासरली परिस्थितीय अशीच आसून हांगासरल्या बंधाऱ्यांतूय ल्हान व्हड झोंपा आडकून उरिल्ल्यान न्हंयेचो प्रवाह व्हड प्रमाणांत आडावन उरला. न्हंयेक हुंवार येत जाल्यार हुंवाराचें उदक गांवांत पावपाची भिरांत गांवकाऱ्यां मदीं पातळ्ळ्या. तेच बरोबर न्हंयेचे कुशीक आशिल्ल्या घरांकूय धोको उप्रासपाची शक्यताय गांवकाऱ्यांनी उक्तायल्या.

गिमाच्या दिसांनी शेती, बागायतीक उदकाची गरज आसता म्हूण न्हंयचेर, व्हाळाचेर बंधारे बांदले. पूण बंधारे बांदले म्हूण ताचे कडेन आडनदर करून उपकारना वर्सभर उदकाचो प्रवाह वेवस्थीत जाता काय ना हाचे कडेन शिंपणावळ खात्यान लक्ष दिवप गरजेचें आसा. पूण शिंपणावळ खात्या कडल्यान अशीं कामां गंभीरतायेन घेनात अशी खंतूय गांवच्या लोकांनी उक्तायल्या.

थळावे नागरीक दिनेश देसाय हांणी सांगलें, दर वर्सा अशे तरेच्या प्रसंगाक आमकां नेमान तोंड दिवचें पडटा. बंधाऱ्यांत आडकून उरिल्लीं झाडां शिंपणावळ खातें वेळारूच कुशीक काडिनात. अशी परिस्थिती हांगासरल्या सगल्या न्हंयेच्या पात्रांतल्या बंधाऱ्यांत जायत आसता. न्हंयेच्या उदकाचो पयसुल्ल्या शेतांकूय उदकाची पुरवण जावची म्हूण बांदिल्ल्या कॅनलाचीय पावसा पयलीं नितळसाण जावप गरजेचें आसा. थंय लेगीत शिंपणावळ खातें लक्ष दिनाशिल्ल्याचें दिसून येता. शिंपणावळ खात्यान हातूंत लक्ष घालून बंधाऱ्यांतलीं झाडां कुशीक काडची अशी मागणी दिनेश देसाय हांणी केली.

कदंबा येरादारी कॉर्पोरेशन ली.
(गोंय सरकाराचो उपक्रम)
नोंदणीकृत कचेरी: पारासियो दी गोवा, आल्त पर्वरी, बार्देस-गोंय 403 521
फोन: 0832-2415901/02/03/2415606 फॅक्स: 0832-2415903
ई-मेल: kadambapo@yahoo.com
सीआयएन: यू34102जीए1980एसजी000407
केटीसी/एई (सी)/एसएफ-पीएफ/22-23/397 तारीख: 27.07.2022

शुद्धीपत्र

संदर्भ: केटीसी/एई (सी)/ई-निविदा एसएफ-पीएफ/22-23/302 तारीख: 08.07.2022

कामाचें नांव: म्हापशें, मडगांव आनी पणजी बस स्टँण्डाचेर केटीसीएल वतीन पार्किंग आनी स्टँड शुल्क वसुली करपा खातीर अधिकृतताय.

कॉर्पोरेशनान "म्हापशें आनी पणजी स्टँड हांगा पार्कींग शुल्क आनी म्हापशें, मडगांव आनी पणजी बस स्टॅण्डाचेर पार्किंग शुल्क वसुली करपा खातीर अधिकृतताये" खातीर ई-निविदा आमंत्रीत केल्या.

तपशीलवार नेम आनी अटी https://eprocure.goa.gov.in वॅबसायटीचेर ऑनलायन उपलब्ध आसात.

डीआय/एडिव्हिटी/759/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन
आल्तीन, पणजी, गोंय

कंत्राटाच्या आदाराचेर रिती सुवात भरप

2022-2023 ह्या शिक्षणीक वर्स सोंप मेरेन निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲज्युकेशनांत कंत्राटी तत्वाचेर **कोंकणी शिकोवपाचे पद्दतींत (सामान्य श्रेणी-01) सहाय्यक प्राध्यापक पदा खातीर** अर्ज आमंत्रीत करता.

प्रकाशनाचे तारखे पसून 12 दिसां भितर अर्ज मेळपाक जाय.

गरजेची पात्रताय, आवश्यकताय, कार्यकाळ, पगार, सेवा अटी आनी हेर तपशिलां खातीर कृपा करून संस्थेची वॅबसायट पळयात.

nirmalainstitute.org

कसलेंच कारण दिनासतना अर्ज स्विकारपाचो वा न्हयकारपाचो अधिकार वेवस्थापन राखून दवरता.

मुलाखतीक उपस्थीत रावपाक टीए वा डीए दिवचे नात.

प्रभारी प्राचार्य
27/07/2022

डीआय/एडिव्हिटी/761/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

गोंय सरकार

शार आनी नगर नियोजन खातें
2रो माळो, धेंपो टॉवर, पाटो प्लाझा,
पणजी-गोंय

ईओआय आमंत्रण दिवपी कळोवणी

गोंय सरकारा वतीन मुख्य शार नियोजक (प्रशासन), शार आनी नगर नियोजन खातें, धेंपो टॉवर, पाटो, पणजी गोंय, जीआयएस आदारीत बाह्यरेखा उदरगत येवजण आनी संबंदीत शार आनी प्रादेशीक नियोजन कार्य तयार करपा खातीर सल्लागार/खास कार्य एजन्सीच्या ॲम्पॅनेलमॅण्ट खातीर इत्सा प्रस्ताव सर्वेक्षण काम/ जीआयएस आदारीत नकाशे तयार करपा सयत गोंयांत प्रादेशिक नियोजन काम.

अदीक म्हायती खातीर https://tcp.goa.gov.in हाका भेट दियात.

डीआय/एडिव्हिटी/760/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

गोंय सरकार,
कार्यकारी अभियंत्याचें कार्यालय,
विभाग IV (ईलेक्ट/मॅक-उत्तर)

भौशीक बांदकाम खातें
तोंक, करंझाळे, गोंय 403002
फोन: 0832-2463658 फॅक्स: 0832-2463577
ई-मेल: eefour@gmail.com

ई-निविदा कळोवणी क्र. 31/1/2022-23/एएसडब्ल्यू-IV/ईएमएन/पीडब्ल्यूडी/06 तारीख 25.07.2022 ई-निविदा पद्दतीन जारी केल्या आनी तीच इत्सूक कंत्राटदारांक वांटो घेवपाक https://eprocure.goa.gov.in वॅबसायटीचेर प्रसिद्द केल्या.

डीआय/एडिव्हिटी/753/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

न्हंय येरादारी खातें
गोंय सरकार
बेती-गोंय
फोन क्र. +91 (0832) 2417710/2415280 फॅक्स +91 (0832) 2414485
वॅबसायट: www.rnd.goa.gov.in
ई-मेल: workshop-river.goa@nic.in
ई-निविदा क्र.आरएनडी/काम/पी/ई-निविदा/22-23/266 तारीख: 27/07/2022

लघू निविदा कळोवणी
(फक्त ई-निविदा पद्दतीन)

बंदर कप्तान, न्हंय येरादारी खातें हें गोंयच्या राज्यपाल वतीन, फेरीबोटी खातीर 'एम. एस. प्लेट 6 मिमी आनी एम एस प्लेट 8" ची खरेदी करपा खातीर परिशिश्टांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें, तपशिला प्रमाण पात्र आनी प्रतिशठीत पुरवणदार/वितरकां कडल्यान विहीत केल्ल्या प्रमाण ऑनलायन निविदा आमंत्रीत करता.

1. ऑनलायन अर्ज करपाची आनी निविदा ऑनलायन सादर करपाची निमाणी तारीख 09/08/2022 दिसा 13.00 वरां मेरेन.
2. ऑनलायन निविदा उगडपाची तारीख आनी वेळ 10/08/2022 दिसा 15.00 वरां उपरांत बंदर कप्तान, पणजी गोंय हांच्या कार्यालयांत.

तपशीलवार निविदा कळोवणी आनी ई-निविदेंत वांटेकार जावपाक कृपा करून https://eprocure.goa.gov.in वॅबसायटीक भेट दिवची.
(खात्याची ई-मेल: workshop-river.goa@nic.in)

डीआय/एडिव्हिटी/755/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

दिवचल नगरपालिका
फोन क्र:-2362282
फॅक्स क्र:-2361408

ईमेल:- bmcgoa1@gmail.com
वॅबसायट: www.goaulbservice.gov.in
बीएमसी/टॅक/निविदा कळोवणी/2022-23/1287

शुद्धीपत्र

संदर्भ निविदा कळोवणी:- क्र. बीएमसी/टॅक/निविदा कळोवणी/2022-23/1041 तारीख:- 30/06/2022

कामाचें नांव:- बीएमसीच्या नवीन नगरपालिकेच्या मार्केटा खातीर नुस्त्यां मार्केटा खातीर सोक पीट बांदप आनी सॅप्टीक टांकयेचें पुनर्बांदणी काम.

तंत्रीक अडचणीक लागून नमूद केल्ल्या कामाचे निविदा कळोवणी तारखां खाला नमूद केल्ल्या प्रमाण परतून निश्चीत केल्यात.

1) ब्लॅंक निविदा फॉर्म जारी करपाची निमाणी तारीक **13/07/2022** दिसा दनपारां **12.30** वरां मेरेन बदला **03/08/2022** दनपारां **12.30** वरांचेर आसा.
2) विधीवत भरिल्लो निविदा फॉर्म ह्या कार्यालयांत ह्या दिसा वा ते पयलीं **15/07/2022** दिसा दनपारां 3.00 वरां मेरेन बदला **05/08/2022** दिसा दनपारच्या **3.00** वरां मेरेन आसा.
3) सीलबंद निविदा उगडपाची तारीख **15/07/2022** दिसा दनपारां **3.30** वरां बदला **05/08/2022** दिसा दनपारच्या 3.30 वरांचेर आसा.

मुख्य अधिकारी, दिवचल नगरपालिका, दिवचल-गोंय हे कचेरेंत हेर अटी आनी शर्तींनी कसलोच बदल ना.

सय/-
(कबीर शिरगांवकार)
मुख्य अधिकारी
दिवचल नगरपालिका

डीआय/एडिव्हिटी/756/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

मोदी @ 2022

फाटलीं आठ वर्सां नरेंद्र मोदी सरकारान उत्तम प्रशासन, नेटाचो विकास जनतेक दिला. विकासाचीं कामां करतना दुडवांचो उणाव निर्माण जावचो ना, हाचीय जतनाय घेतल्या. शेतकार, महिला आनी तरणाट्यांच्या हिता खातीर, आपरोजगार करप्यां खातीर नव्यो नव्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. दरेका राज्याचो सर्वांगी विकास जावचो हे खातीर यत्न चलयल्यात. तीच मोदी सरकाराची मोख आसा आनी ती पूर्ण करपा खातीर राज्यांतलीं भाजपा सरकारां आपापले परीन यत्न करतात.

पूण प्रस्न आसा तो असो- लोकहिताच्यो येवजण्यो खऱ्यांनीच गरजवंतां मेरेन पावतात? राज्यांचो सर्वांगी विकास करप सुरू केला ताचेर सामान्य मनीस खूश आसा? विचार करपा सारको प्रस्न. मोदी सरकारान शेतकारां खातीर कितल्योय येवजण्यो केल्यो तरी ताचो फावो तसो परिणाम जायना. कारण आयची तरणी पिळगी शेतांत देंवूक तयार ना. खूब फावटीं शेतांत कामां करपाक मनशां मेळनात. अनुदान, रिणां दिवन सरकारान आपले परीन शेतकारांक थाकाय दिल्या खरी, पूण शेता खातीर लागपी सारें, कीडनाशकां, बियाणीं हांच्या दरांत सुमारा भायर वाड जाल्या. ताका लागून खर्चाचो ताळमेळ बसयतना शेतकारांक नाकापुरो जाता. हाचेर उपाय काडपाची गरज आसा.

आज घरगुती गॅस, पॅट्रॉल, खावपाचें तेल, सीएनजी तशेंच भाजयांचे दर वाडत आसात. आयजवेर अनेक पक्षांचीं कितलींशींच सरकारां आयलीं, पूण वाडटे म्हारगायेंतल्यान सामान्य मनशाक थाकाय दिवप कोणाकूच जमलें ना. कांय राज्यांनी इंधना वयलें व्हॅट उणे करपाचे संकेत दिल्यात. व्हॅट उणो केल्ल्यान पॅट्रॉल मातशें देंवतलें आनी थोडी भोव थाकाय मेळटली अशें म्हारगायेंत हुलपल्ल्या सामान्य लोकांक दिशिल्लें, पूण केंद्र सरकारान घरगुती गॅसाचें मोल लागीं लागीं 50 रुपयांनी वाडयलां. म्हणटकूच सरकार एका हातान दिता आनी दुसऱ्या हातान घेता असोच ताचो अर्थ जालो ना? सध्या बेरोजगारी, म्हारगाय, भ्रश्टाचार ह्या गंभीर प्रस्नां कडेन पळोवपाक कोणाकूच उसरपत ना. मदीं मदीं थोडी भोव थाकाय दिवपाची जायरातबाजी जाता. पूण 100-200 रुपया वाडोवप आनी 5-10 रुपयांची थाकाय कित्याक पावता? पॅट्रॉलाचे दर वाडत आसात, गॅसान हजारी हुपल्या, शिक्षणाचो खर्च वाडटा, वखदां-पाणयांक लेगीत लोकांचो पयसो उदका भशेन व्हांवता, सरकारी हॉस्पिटलांनी सारके उपचार जायनात म्हणून सामान्य मनीस मनांत नासुनूय खाजगी हॉस्पिटलांनी उपचार घेता आनी जीणभर जोडिल्ली जोड खाजगी हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांक दिवन येता. हें अशें कित्याक घडटा? सरकारी हॉस्पिटलांनी दुयेंतींक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा दिवपाक आमी कित्याक उणे पडटात?

सत्तेर कोणूय येवूं लोकांच्यो विवंचना सोंपनात अशी परिस्थिती आसा. हाचेर सरकारा कडेन उपाय ना? गॅस, पॅट्रॉल, तेल हांचे दर उणे करपा खातीर सरकार कांयच करूंक शकना?

जीएसटी अंतर्गत नव्या वस्तूंचो, सेवांचो आसपाव करून लागींलागीं दरेक गजालीचेर कर लावप सुरू आसा. हें सगलें वाडटना आवक मात वाडना. ताका लागून कितल्याश्याच कुटुंबांचें अर्थीक गणितूच इबाडलां आनी देखुनूच चडश्या घरांनी ताणतणाव, पिरंगणी वाडूंक लागल्यात. सत्तेर कोणूय येवूं लोकांच्यो विवंचना सोंपनात अशी परिस्थिती आसा. हाचेर सरकारा कडेन उपाय ना? गॅस, पॅट्रॉल, तेल हांचे दर उणे करपा खातीर सरकार कांयच करूंक शकना? हालींच घरांत वापरतात त्या जिणे गरजेच्या वस्तूंचेर जीएसटी लागू केल्या. ताका लागून कांय पॅकबंद अन्नधान्य आनी खावपाच्या जिनसांचे दर वाडटले. दीसपट्ट्या वापरांतल्यो ह्यो वस्तू म्हारग जाल्ल्यान ताचो अर्थीक फटको गिरायकांक बसतलो. गिरायकांक पॅक्ड, सीलबंद, लेबल लायिल्ल्या वस्तूं खातीर चड पयशे मेजचे पडटात. धंय, ताक, पनीर, पीठ, सोयाबीन, मटार, गंव आनी हेर धान्यां म्हारग जाल्यांत. कारण ह्या सगल्यांचेर आतां 5 टक्के जीएसटी लागू जाल्या.

सध्या 11.3 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशांत शिक्षण घेतात आनी 2022 वर्सा हो आंकडो वाडटलो अशें हालींच राज्यसभेंत सांगलां. 2018 वर्सा सरकारान आठ नव्या आयआयटींक अर्थीक पुरवण करपा खातीर बजेट वाडयलां तरी आसतना विदेशी अभ्यासाक इतली मागणी कित्याक? भुरग्यांक विदेशांत धाडपा खातीर पालकांनी जमनी आनी इस्टेटी विकल्यांत वा व्हड रिणां घेतल्यांत अश्यो खबरो कानार पडटात. फाटल्या दोन दशकांत भारतांत नवीं खाजगी विद्यालयां वाडिल्लीं आसतना विदेशांत शिक्षण घेवपाचो मोह अजुनूय विद्यार्थ्यांक कित्याक जाता? भारतांत दर वर्सा कोट्यांनी विद्यार्थी पदवीचें शिक्षण घेतात. विदेशांतल्या शिक्षणीक संस्थां कडेन आमच्यो संस्था दर्जा बाबतींत सर्त कित्याक करूंक शकनात? आयजूय आमच्या देशांत विदेशी विद्यापिठांचे कॅम्पस नात. ते जाले जाल्यार विद्यार्थ्यांक विदेशांत वचपा पासून आमी आडावंक शकतले. आमी आमचीं महाविद्यालयां थोडीं अदीक आकर्शक केलीं जाल्यार आमी आमचे प्रतिभावंत भायर वचपा पासून आडावंक शकतले. खंयच्याय तरणाट्याक शिक्षणा खातीर वा नोकरे खातीर विदेशांत वचपाची गरज पडची ना असो देश आमी कित्याक निर्माण करूंक शकनात? तशें जालें जाल्यार दरेका राज्याचो सर्वांगी विकास जालो अशें आमी म्हणूंक शकतले.

हांतरी

यादी म्हसकाच्यो

"पानवेली धर्मान म्हसकाक उदक" अशी आवयची उतरां आयकलीं. आमच्या आंगणातल्या कोनशाक म्हसकाचें झाड आशिल्ले. मुळान पानवेल रोंयल्या. पानां खुटपाक वतना कळशीभर उदक म्हसकाच्या मुळान रकयतां. एकट्या नांवान दुसऱ्याक उदक मेळटालें. दनपार जाता म्हणसर माकड झाडार उडी मारुन खांदो मोडून घराच्या पांख्यार बसताले. केन्ना केन्ना म्हसकार बसून खांदो अचकीत मूठीत दरुन फर्र करुन पानां एकटाय करीत पका पक खातालें. धांवडायल्यार उडकी मारुन पणसार बसून आमकां चाळयतालें. भुरग्यांक जोर येवन आंग गरम जाल्यार आवय म्हसकाची ताळी मोडून कोळशार मात्शी हून करुन माथ्यार शेकताली. हूनहूनीत शेकान जोर तात्काळ देवतालो. घुंवळी आयल्यार थांबताली. आता अशीं गांवठी वखदां दिवपाक आनी घेवपाक फाटी फुडें जातात. सगळो आदार गुळी आनी शरपार आसता. न्हिदेन केन्ना जोर देंवता तो कळना. म्हसका पानांची भाजी खावपाक मस्त लागता. ती श्रावणांत खायना पूण चवथीक जायच.

म्हसकाक धवीं फूलां फुलतात. त्या फुलांनी म्हसकांचे झाड नट्टां तें पळोवन सोबीत रथाची याद येता. सकाळी जमनीर पडलेली फुलां एकठांय करतात. ववळींच्या झाडा- मुळांतली ववळां पुजोवन ताची सुगंदीत माळ केसाच्या आंबाड्यार माळटना जी खोस भोगता, ती अस्तुरेकूच खबर. म्हसकाची फूलां सुकयतात. कांदो बारीक चिरून नाल्लाचे सोये वांगडा फुलां शिजोवन गोड सुवादीक भाजी करतात. फुलां फुलून शेंगो लोंबतात. दसणीक लायिल्ल्या तेकडेन सांगाच्या देठाक पीळ घालून त्यो सकयल आंगणात वडयतात. आदोळीर बोटभर लांबायेचे कुडकें करता. सुंगटा कडयेन सांगो घातल्यो की हुमणाच्या वासान चार उणयों शीत चड जेवतात. म्हसकाच्या सांगांनी विटामीन ए आनी बी सारके गरजेचे पोशक गुण आशिल्ल्यान आमची कांत आनी केस चकचकीत उरपाक मजत जाता. रगत नीतळ करून पातळी सारखी राखपाक सांगो गरजेच्यो आशिल्ल्यान गोडेंमूताच्या लोकांनी म्हसकाची सांग खाल्यार बरें पडटा. फुगांव आयल्यार तशेंच हाडां घट्ट जावपाक सांगो खावप बरें अशें वैज सांगतात. ल्हानपणात आमी पतंग घेवन धांवत मळार खेळयतालें. कागदाचो पतंग करताना म्हसकाचे दिखेन कागद पांकयताले. आता पतंगाच्यो यादी तकलेन पांकून उरल्यात.....

विनोद लक्ष्मण गावडे
9823547047

पंचायत वेंचणूक: मत दान करया, मत विक्री नाका

आमी मत विक्री करूंक फावना. विक्रेंतल्यान पयसो मेळटा आसत, पूण दानांतल्यान आनंद मेळटा. तो आनंद आमी सगलींच घेवया. 186 पंचायतींची वेंचणूक फाल्यांच्या उज्वल गोंयची बुनयाद थारूं दी.

गोंयांतल्या वट्ट 186 पंचायतींच्या स्थापने खातीर 10 ऑगस्ट दिसा वेंचणूक जावपाची आसा. आपलो फुडार सुगूर करपा खातीर पवित्र असो संविधानीक अधिकार वापरपाची पांच वर्सांनी एकदांच येवपी वेंचणूक ही एक संद. लोकशाही राज्यांतलो तो एक उत्सव. खंयचोय उत्सव म्हणलो की ताची तयारी ही जायच. येत्या पंचायत वेचणुकेंत दर एका मतदारान खोलायेन अभ्यास करून आनी सद्विवेक बुद्धीक स्मरून मताचो अधिकार वापरपाची गरज आसा.

लोकशाही प्रणालीं भितर स्वातंत्र्य हें मुळाव्या पांवड्यार सावन मेळपाक जाय अशें महात्मा गांधी म्हणटाले. तशें जालें जाल्यारच दरेक गांव खऱ्या अर्थान प्रजासत्ताक जावंक पावतलो आनी गांवचे जनतेक आपले अधिकार मेळूंक पावतले अशें तांकां दिसतालें. गरज पडल्यार पुराय संवसारा कडेन झुजपा इतलो गांव हो स्वावलंबी जावंक जाय अशें तांचें म्हणणे आशिल्लें. आपल्या गरजां खातीर गांवच्या लोकांनी शेजाऱ्यां कडेन अवलंबून रावचें पडपाक जायना अशी तांची धारणा आशिल्ली. पंचायत वेंचणुकांत मताचो अधिकार वापरतना आमी आयच्या काळाक अनुसरून महात्मा गांधीजींची थळाव्या स्वराज संस्थे विशींची संकल्पना जाणून घेवपाची गरज आसा.

गांवची सत्ता गांवांतल्या सामान्य लोकांनी चलोवची ही ग्रामपंचायतींची संकल्पना. स्वराज्यांत सत्ता ही समाजांतल्या सकयल्या थरावेल्या लोकां कडेन आसची अशें गांधीजींक दिसतालें. मुळाव्या पांवड्यावेल्या प्रस्नांची जाणीव थळाव्यांकच बेस बरी समजता. आपल्या समस्यांचेर उपाय काडपाचो मार्ग तांकांच वेवस्थीत खबर आसता. देखून हो वावर गांव पांवड्यारच जावचो देखून पंचायतींची संकल्पना स्वातंत्र्या उपरांत गांधीजी आनी हेर फुडाऱ्यांनी मांडिल्ली. गांवांतल्या दरेके व्यक्तीन आत्मनिर्भर जावचें असो पंचायती राज वेवस्थेचो उद्देश आशिल्लो आनी आयजय आसा.

पंचायत हें आदल्या काळार गांवांतलीं किजिलां वा वाद मिटोवपा खातीरचें म्हत्वाचें व्यासपीठ आशिल्लें. कोणाचेरय अन्याय जालो जाल्यार तो पंचायतीं कडेन न्याय मागतालो. पंचायत फिर्यादी आनी आरोपीचें म्हणणे आयकून घेवन मागीर योग्य तो निवाडो दिताली. हो निवाडो सगल्यांक मान्य आसतालो. सरपंच म्हणल्यार अडी अडचणींक पावपी म्हूण ताची नामना आसताली. आयज साबार पंचायती वाद वा किजिलां तयार करपी व्यासपिठां जाल्यांत.

गोंयच्या मुक्ती उपरांत गांवां- गांवांनी शाळा आयल्यो. तरनाटे शिक्षीत जावंक लागले. तांचो शारां कडेन संबंद आयलो. शारां वरीच आपलो गांव विकसीत आनी आधुनीक जावचो अशीं तांकां सपनां पडूंक लागलीं. हीं सपना साकार जातलीं जाल्यार हातांत सत्ता जाय म्हणपाचें तांकां दिसपाक लागलें. आनी पंचायतींत अणभवाच्या नेटार पंच-सरपंचपद सांबाळपी लोकांची सुवात शिक्षीत तरनाट्यांनी घेवंक सुरवात केली.

कालांतरान गांवांनी व्हड व्हडले प्रकल्प येवपाक सुरवात जाली. आमदार, मंत्र्यांचो ह्या प्रकल्पांक आशिर्वाद आसतालो. ह्या प्रकल्पांचो आपल्याक कांयच उपेग ना हाची जाणविकाय गांवच्या लोकांक जावंक लागली. ह्या प्रकल्पांक लागून गांवचो एकवट, गांवची वळख, संस्कृती इबाडटा म्हणपाचो हुस्को तांकां जावंक लागलो. लोकांनी ताचे आड आवाज काडपाक आरंभ केलो. अश्या वेळार आमदार मंत्र्यांनी थळाव्या पंच- सरपंचाक फितोवन प्रकल्पांक फाटल्या दारान ना हरकत दाखले मेळोवन दिवपाक आरंभ केलो. पंच-सरपंच जावप म्हणल्यार जोडपाचें साधन ही रीत ग्रामपंचायतींनी रुजपाक लागली. दर्या देगेवेल्या वा उद्देगीक वसणूक आशिल्ल्या पंचायतींनी तर पंच सरपंच अर्थीक नदरेन गब्बर जावंक लागले. लोकभावनेची कदर करचे सुवातेर आपलो सुवार्थ पंच- सरपंचाक म्हत्वाचो दिसूंक लागलो.

हाचो परिणाम म्हूण लोकांचें हीत कुशीक उरून भ्रश्टाचार, अस्थिरता, नियोजनाचो अभाव आदी समस्यांनी पिडेस्त पंचायती घडपाक लागल्यो. पांच वर्सांच्या काळांत धा- बार मेरेन सरपंच बदलपाक लागले. आपलो सुवार्थ सादना जाल्यार सरपंच बदलप ही रीत सुरू जाली. पांच वर्सांच्या काळांत सरपंचपद एकामेकांमदीं वाटून घेवपाची लोकशाहीच्या तत्वांक काळें फासपी एक नवी कल्पना फाटल्या कांय वर्सांत आमकां साबार पंचायतीनी पळोवंक मेळ्ळ्या.

पंच म्हूण निवडून येतल्याची उणीच शिक्षणीक आनी समाजीक पात्रताय गरजेची आसा. गांवचो पंच हो सगल्यांक एकचारान दवरपी आसपाक जाय. गांवचो विकास कसो सादचो हाचे विशींचो आराखडो ताचेकडेन आसपाक जाय. गांवच्या सामान्य लोकांच्या प्रस्नांची ताका जाणीव आसपाक जाय. केंद्र वा राज्य शासनाच्यो विंगड येवजणो गरजेवंतां मेरेन पावचे नदरेन आनी तांकां ताचो उण्यात उण्या प्रक्रिये बगर लाव घेवंक मेळटलो हाचे खातीर वावुरपाक जाय.

आयज भोवतेक पंच हे थळाव्या आमदार वा हेर फुडाऱ्यांच्या नाड्यार निवडून येतात. उपरांत खामसुत्रीं बावल्यांवरी तांकां फुडाऱ्यांच्या तालार नाचचें पडटा. देखूनच, पंचायतींत स्वतंत्र विचारांचे आनी अस्तित्वाचे पंच निवडून येवंक जाय.

वेंचणुकेक उमेदवार म्हूण जांणी अर्ज भरला त्या सगल्यांनी आपलो जाहीरनामो मतदारां मुखार दवरपाक जाय. पंच म्हूण निवडून येवपी आपलो प्रतिनिधी चारित्र्यवान, निश्कलंक, बुदवंत, फुडाराची नदर आशिल्लो, सामान्यां विशीं कळकळ आशिल्लो आसचो हाची जतनाय मतदारांनी घेवची. निखळ पयशांच्या नेटार निवडून येवपाचीं सपनां पळोवपी लोकांक आमी निवडून दिवंक फावना. तशें जाल्यार आमी आमच्याच पांयार फातोर घालून घेतिल्ले वरी जातलें.

पंचायत वेंचणुकेंत आमी मतदान करया. मत दान करप हो आमच्या जाणटेल्यांनी घडयिल्लो सुंदर वाक्प्रचार. आमी मत विक्री करूंक फावना. विक्रेंतल्यान पयसो मेळटा आसत पूण दानांतल्यान आनंद मेळटा. तो आनंद आमी सगलींच घेवया. 186 पंचायतींची वेंचणूक फाल्यांच्या उज्वल गोंयची बुनयाद थारूं दी.

होमखण

अनंत अग्नी
94224 39903

रिड इंडिया विशेश

आयचीं भुरगीं पुस्तकां वाचनात.....!!!!

“घरांत आसात ती शाळेची पुस्तकां वाचपाक जायना, तूं ही पुस्तकां वाचतलो?” “ल्हान आसा तूं अजून, तुका खंय वाचपाक येता?” “शिक्षणीक पुस्तकां आसात? ह्यो काणयो, कविता नाकात.” अशी असंख्य विधानां हांवें पुस्तकांची प्रदर्शना घडोवन हाडटना आयकल्यांत. ह्यो फकत हाता बोटार मेजपा इतल्यो देखी. पालक, शिक्षक, मार्गदर्शक कोणच हाका अपवाद ना. ही विधानां आयकतकर हांसू कांय रडूं अशी म्हजी परिस्थिती जाताली. एका वटेन आपलें अज्ञान व्यक्त करपी हे जाण्टेले आनी दुसरे वटेन पुस्तकांच्या भोंवतणी घिरटी घालपी ती माणकुलीं. गोंयातल्या खाची कोनश्यांत, पालकांक परवडना अश्या वाठारांनी लेगीत भुरगीं हातांत 50, 100 रुपयांच्यो नोटी घेवन आमच्या पुस्तक प्रदर्शनाक आयल्यात आनी आपल्याक जाय ती पुस्तकां सोदून काडून विकत घेवन गेल्यात. पूण कांय कडेन पुस्तकांचेर तुटून पडले उपरांत तांणी बचक्यांनी पुस्तकां काडल्यात आनी आपल्याक हे घें, ते घें म्हणून पालकांक विनयले उपरांत पालकांनी सुरवातीक सांगिल्लें अज्ञान पाजळ्ळां. भुरगीं पुस्तकां वाचनात कांय आमी तांकां वाचूंक दिनात?

एक वा दोन वर्सांचीं माणकुलीं भुरगीं पुस्तकां वाचनात, पूण ती पुस्तकां पळयतात, तांकां वाचून दाखयल्यार आयकतात, आनी आयकतात ते समजुनय घेतात. पुस्तकांची संवय तांकां इतले ल्हान वंयातच लावंक जाय. आनी ती लागतली जाल्यार पयलीं पालकांनी, शिक्षकांनी, भोंवतणच्या आमी सगळ्यांनी ही जबाबदारी आमची हें समजून घेवचें पडटलें. भुरग्यांच्या हातान पुस्तकां दिवचे पयली, आमचे हातान पुस्तकां आसची पडटलीं आनी जो मेरेन हें घडना तो मेरेन भुरगीं पुस्तकां वाचनात अशें विधान करपाचो कसलोच अधिकार आमकां ना.

चित्रांची पुस्तकां म्हारग म्हणून तांच्या हातान शब्दबंबाळ पुस्तकां दिवन तांचे कल्पनांचे विश्व ल्हान केलां? तांकां आनी खंय वाचपाक येतलें म्हणून आमचोच मेंदू कितलो ल्हान हें तांचेर बिंबयला?

अभ्यास सोडून हेर पुस्तकां कित्याक वाचपाक जाय? अभ्यासाचेंच वजें झेपना म्हणपी कितलेशेच पालक, शिक्षक हांवें पळयल्यात. ह्या पालकांक मुळांत मनश्यान कित्याक वाचचें हाचेंच भान ना. वाचन फकत मार्क मेळोवंक, पदवी मेळोवंक, नोकरी मेळोवंक आनी पयशे कमोवंक आसूंक शकना हें आमकां कळपाक जाय. वाचन हो भुरग्याच्या आनंददायी भुरगेपणाचो एक भाग. भुरग्याक व्हड करतना ताच्या खावपा जेवपाचेर, कपड्यांचेर, ताच्या शिक्षणाचेर जसो आमी भर दितात तशेंच ताच्या खोशयेंत वाचन, पुस्तकां हांचो एक मोठो वांटो आसपाक जाय. वाचनाच्या जगांत ताका मेळपी नवीन कल्पना, विचार, रहस्यां, कुतूहलां, खोस ही ताच्या जिणेक एक वेगळें वळण दिवपाक शकता हें आमी लक्षांत घेवया. हाचो ताच्या फुडाराचेर खूब व्हडलो परिणाम जावंक शकता. आनी हय, ताच्या शिक्षणीक कार्यांतय ताका ताची मदतच जाता हेंय समजुया.

मनीस व्हड जावप म्हळ्यार कितें? तांणे चडात चड पयशे कमोवप इतलेंच काय तो करता त्या कामांत तांणे उंचाय, समृद्धी गांठप? आनी ही उंचाय गांठलो जाल्यार वाचन, नव्या विचारांचे, कल्पनांचे आकलन भोव गरजेचें. जगांतले कितलेशेंच उंचेल्या पदार पाविल्ले लोक, वेवसायीक, नव्या कल्पनांक रुजवणा घाल्ले व्यक्ती आपल्या ह्या कामाचें चडांत चड श्रेय वाचनाक दितात. आपल्या दिसपट्ट्या वावरांतली चार ते पांच वरां ते वाचनाक ओंपतात. तातूंतल्यान ते व्हड जातात. आनी हेरांकय व्हड करपाचो हावेस बाळगुन आपलो वावर करतात. केदें व्हडलें अप्रुप न्हय हें वाचन म्हळ्यार?

आनी सगळ्यांत महत्वाचें. मनशाच्या जिणेंत हेर कितेंय आसूं वा नासूं, खोस आसपाकूच जाय न्ही? मागीर वाचनांतल्यान आमच्या भुरग्यां मेरेन ही खोस पावची हाचेर आमी कित्याक भर दिनात. एखादी बरी काणी, कविता, नाटकुलें, निबंद वाचून भुरग्यांक खोस मेळची, ती खळखळून हांसचीं, कल्पनांच्या पाखांचेर बसून तांणी सैर करची, जादूच्या दुनयेंत वचून घडपाक शकनात अश्याच गजालींचीं सपनां पळोवचीं आनी कोण जाणा ती खरीय करचीं असो विचार आमी कित्याक करनात? भुरगीं मोबायलाचेर पडिल्लीं आसतात, कार्टुनांनी बुडिल्लीं आसतात म्हणून विधानां करप सोंपें, तांच्या हातान आमी पर्याय दिल्यात व्हय? दाखयलां तांकां पुस्तकांचें हें विश्व? कांय ल्हान आसतनाच तांच्या माथ्यार आमी जड जड शिक्षणीक पुस्तकांचें वजें दवरलां? चित्रांची पुस्तकां म्हारग म्हणून तांच्या हातान शब्दबंबाळ पुस्तकां दिवन तांचे कल्पनांचे विश्व ल्हान केलां? तांकां आनी खंय वाचपाक येतलें म्हणून आमचोच मेंदू कितलो ल्हान हें तांचेर बिंबयला?

भुरगीं वाचतात... वाचनात ती आमी, जाण्टीं. पुस्तकांय आनी भुरग्यांची मनांय....

अन्वेषा सिंगबाळ
9923442746

■ **मुद्रक आनी प्रकाशक प्रमोद आचार्य** हांणी प्रुडंट मिडिया (गोवा) प्रा.लि. गोंय हांचे वतीन हें पत्र एलेगंट ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. **2-3-4**, थिवी इंडस्ट्रीयल इस्टेट करासवाडो, म्हापशें-गोंय हे सुवातेर **छापून** दुसरो माळो, फोर्थ इस्टेट (कामत मॅट्रोपोलीस) सांत इनेज, पणजी-गोंय हांगां **प्रकाशीत** केलें.

■ **संपादक: महेश महादेव दिवेकार** (पीआरबी कायद्या खाला संपादकी जबाबदारी)
■ **पणजी कचेरी:** दुसरो माळो, फोर्थ इस्टेट (कामत मॅट्रोपोलीस) सांत इनेज, पणजी-गोंय हे सुवातेर उजवाडायलें. फोन नं. **2405952**.

■ **ई-मेल: bhaangarbhuin@gmail.com** (बातम्या खातीर) **bhaangarbhuineditorial@gmail.com /** (लेख आनी साहित्या खातीर) **/ bhaangarbhuinadvt@gmail.com** (जायरातीं खातीर).

■ **सुचोवणी :** अंकात व्यक्त जावपी मतां कडेन संपादक-प्रकाशक-मालक सहमत आसतलेच अशें ना. मजकुराची जापसालदारकी बरोवपी- जायरातदार हांची आसतली.

फुडली पिळगी घडपाक बालशिक्षण गरजेचें

रमेश पानसे: सांखळे बालशिक्षणाचेर व्याख्यान, गोमंतक बालशिक्षण परिशदेचें आयोजन

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

गोमंतक बालशिक्षण परिषद

सांखळे जाल्ल्या बालशिक्षणाचेर व्याख्यानांत उलयतना प्रा. रमेश पानसे. वांगडा शुभदा सावयकार, डॉ. नारायण देसाय, झिलू गांवकार आनी हेर. (राघोबा लवू पेडणेंकार)

केरी-सत्तरी: पालकांनी आनी शिक्षकांनी भुरग्यांक समजून घेवप गरजेचें. बालवाडीच्या भुरग्यांक पाटी पुस्तकां दिवचींच न्हय. भुरग्यांक शिकोवचें पडना. तीं आपूण जावन शिकतात. भुरगेपणाचें शिक्षण वेवस्थीत जाल्यार फुडलें शिक्षण बरें जातलें. तशेंच फुडली पिळगी घडपा खातीर बालशिक्षण गरजेचें आशिल्ल्याचें आवाहन जेश्ठ शिक्षण तज्ञ आनी महाराष्ट्रांतल्या डहाणू हांगचे ग्राममंगल संस्थेचे संस्थापक प्रा.रमेश पानसे हांणी केलें.

सांखळे रविंद्र भवन सभाघरांत गोमंतक बालशिक्षण परिशद हांणी 'पायाभूत शिक्षण कित्याक? आनी कशें?' ह्या विशयाचेर रमेश पानसे हांचें व्याख्यान आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार पानसे हांणी बालशिक्षणाचेर विवेचन केलें.

गोमंतक बालशिक्षण परिशदेचे अध्यक्ष डॉ. नारायण देसाय, उपाध्यक्ष झिलू गांवकार, रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी, सांखळेची नगरसेविका शुभदा सावयकार, प्रकाश गांवकार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.

भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर पालकांनीय शिकचें

बालशिक्षणाची पिराय जल्मा पसून ते आठ वर्सां पिराये मेरेन आसता. हे पिरायेचेर भुरग्यांचे शारिरीक उदरगती वांगडा बौद्धीक आनी समाजीक उदरगत जायत आसता. भुरग्यांची खंयचे पिरायेचेर कशी आनी कसली उदरगत जाता आनी ते खातीर पालकांनी कितें करचें हाचें गिन्यान पालकांच्या सभावांतूच आसता. ताका लागून आपल्या भुरग्यांची बौद्धीक तांक वाडोवपाची आसल्यार पालकांनीय शिकपाची गरज आसा.

अश्या पालक शिक्षक शिबिरां खातीर आमी गोमंतक बालशिक्षण परिशदेच्या माध्यमांतल्यान मजत करतले अशें आस्वासन रमेश पानसे हांणी केलें.

ह्या वेळार डॉ. नारायण देसाय हांणी, गोंयांत बालशिक्षणाची चळवळ राबोवपा खातीर चडांत चड लोकांनी योगदान दिवपाचें आवाहन केलें. शुभदा सावयकार हांणी येवकार दिलो. झिलू गांवकार हांणी रमेश पानसे हांची वळख केली. प्रा. अनिल वेर्णेकार हांणी सुत्रसंचालन आनी काशीनाथ नायक हांणी उपकार मानले. व्याख्यानाक पालक आनी शिक्षक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.

बालशिक्षणाचें धोरण राबोवपाक सरकाराचेर चेपण हाडचें

बालशिक्षण भुरग्यांचे उदरगती खातीर गरजेचें. नव्या शिक्षण धोरणांत बालशिक्षणाक म्हत्वाची सुवात दिल्या. पूण बाल शिक्षणाची अंमलबजावणी जातना दिसना. बालशिक्षण योग्य जाल्यार गुन्यांव उणे जातले. भारतांतलें शालेय शिक्षण संवसाराचे तुळेंत 60 -70 वर्सां फाटीं आसा. ताका लागून नवें शिक्षण धोरण म्हत्वाचें आशिल्ल्यान पालकांनी बालशिक्षणाचे धोरण राबोवपा खातीर सरकाराचेर चेपण हाडपाची गरज आसा, अशें रमेश पानसे हांणी सांगलें.

सरकार गंभीर ना

सरकारान शिक्षणा विशीं गंभीर आसप गरजेचें. बजेटांत शिक्षणा खातीर उणी तरतूद करप म्हळ्यार फकांडां केल्ले भशेन. सध्या बाल शिक्षणाक म्हत्व दिना. सरकारान बाल शिक्षणाक चड म्हत्व दिवचें, अशी मागणी पानसे हांणी केली.

गोमॅकाँत उपचारा खातीर कोवीड अँटीजन चांचणी सक्तीची

जिल्हो, उपजिल्हो हॉस्पिटलांनीय निर्णय लागू: भलायकी मंत्री

■ भांगरभूंय प्रतिनिधी

पणजी : बांबोळे गोंय वैजकी म्हाविद्यालया सयत (गोमॅको) दोनूय जिल्हो आनी उपजिल्हो हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीर प्रवेश घेतना कोवीड अँटीजन चांचणी सक्तीची केल्या. नागरिकांच्या सुरक्षेचे नदरेन हो निर्णय घेतला, अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली.

गोंयांत परतून एकदा कोरोना प्रसार सुरू जाला. जायते बादीत मेळत आसात. कोरोनाच्या प्रसाराचेर नियंत्रण दवरपाच्या हेतान गोमॅको सयत जिल्हो आनी उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल जावप्यांनी अँटीजन चांचणी करप गरजेचें, अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी सांगलें.

डेंग्यूच्या दुयेंतींनी फाटल्या कांय दिसां पसून वाड जायत आसा. गांवगिऱ्या वाठारांत मेळपी डेंग्यूच्या दुयेंतींक उपचारा खातीर थेट गोमॅकाँत उपचारा खातीर धाडटात. ताका लागून गोमॅकॉचेर मोट्या प्रमाणांत ताण आयला. दुयेंतींक जमनीचेर न्हिदचे पडटा. ह्या प्रकाराची आपूण स्वता मंगळारा रातीं गोमॅकॉक भेट दिवन पळोवणी केल्या.

ते भायर गोमॅकाँतल्या 70 दुयेंतींक बेगोबेग सुपर स्पेशालिटी विभागांत दवरल्यात, अशें तांणी सांगलें.

मजगतीं, सुमार 270 कोटी रुपया खर्चून उबारपी टर्शरी कॅन्सर सेंटराचें काम नेटान सुरू आसा. पद्मश्री अमीत मायदेव हांची सुपर स्पेशालिटी विभागांत नेमणूक केल्या. ह्या विभागांत हेर कांय तज्ञ दोतोर सेवेंत घेतल्यात. तांचो दुयेंतींक निश्चीत लाव मेळटलो, असो विस्वास भलायकी मंत्री राणे हांणी उक्तायलो.

हाचे मुखार दुयेंतींक जमनीचेर न्हिदपाक दिवचे नात

एकाय दुयेंतीक जमनीचेर न्हिदचे पडचे न्हय हे खातीर सामुदायीक, प्राथमीक, जिल्हो, उपजिल्हो हॉस्पिटलांतले कर्मचारी, साधनसुविधांनी वाड करतले. डेंग्यू जाल्ल्या दुयेंतींतले पेशी उण्यो जातात. ते खातीर तांचेर लक्ष दवरून रावप गरजेचें. राज्यभरांतल्या खाजगी दोतोरांनीय अशा दुयेंतींचेर लक्ष दवरपाचें आनी तांचेर गरजेचें उपाय करपाचे निर्देश भलायकी मंत्री राणे हांणी दिल्यात.

आयटी कडल्यान आतां मेरेन 286 टॉवर्सांक 'एनओसी'

सुमार 170 टॉवर्स उबारपाचें काम पुराय

■ भांगरभूंय प्रतिनिधी

पणजी : गोवा टेलिकॉम धोरणा खाला म्हायती-तंत्रज्ञान खात्यान (आयटी) आतां मेरेन 286 टॉवर्सांक हरकत ना दाखले (एनओसी) दिल्यात. तातूंतले सुमार 170 टॉवर्स उबे रावल्यात, अशी म्हायती खात्याचे संचालक प्रवीण वळवटकार हांणी दिली.

मोबायल तशेंच इंटनॅटाचे जाळे पातळावपाक गोंयांत टॉवर्सांची मोट्या प्रमाणांत गरज आसा. ते खातीर गोवा टेलिकॉम धोरण चालीक लावन इंटरनॅटाचे जाळे पातळावपाक सरकारान ग्रामीण वाठारांत चडांत चड टॉवर्स उबारपाचो निर्णय घेतला. पूण कांय वाठारांतल्या नागरिकां कडल्यान हाका खर विरोध जाता. हे फाटभुंयेर धोरणाची अंमलबजावणी सुरू जाले उपरांत गोंयांत कितल्या टॉवर्सांची उबारणी जाल्या हाची म्हायती घेतल्यार, आयटी खात्यान आतां मेरेन 286 टॉवर्सांक 'एनओसी' दिल्या. तातूंतले सुमार 170 टॉवर्स उबे जाल्यात, अशें वळवटकार हांणी सांगलें.

आतां मेरेन ज्या टॉवर्सांक परवाने दिल्यात, तातूंत बीएसएनएल, जीओ तशेंच हेर खाजगी टॉवर्सांचो आस्पाव आसा.

खात्या कडेन ऑनलायन पद्धतीन अर्ज आयले उपरांत फुडली प्रक्रिया पुराय करून अर्जांक बेगोबेग मंजुरी दितात. ते उपरांत ह्या धोरणांत नोडल एजन्सी आशिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं टॉवर्स उबारपाचें काम हातांत घेतात, अशें तांणी म्हणलें.

मजगतीं, कोवीड काळांत राज्यांतल्यो भोवतेक शाळा जायते म्हयने बंद उरिल्ल्यो. अशें स्थितींत सरकारान ऑनलायन पद्धतीन शिक्षण दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण ग्रामीण वाठारांनी इंटरनॅट नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक ऑनलायन पद्धतीन शिक्षण घेवप कठीण जाल्ले. ताचो फटको विद्यार्थ्यांक बशिल्लो. ते खातीर फुडारांत विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक लुकसाण जावचें न्हय, म्हूण सरकारान इंटरनॅट जाळे वाडोवपाचो निर्णय घेतला. ते खातीर टॉवर्सांची गरज आसा. पूण सध्या टॉवर्सांक जावपी विरोध पळयल्यार सरकारा मुखार नवें आव्हान निर्माण जालां.

इमारतींचेर उबारतले टॉवर्स

भौशीक बांदकाम खात्याच्या राज्यभरांतल्या पोरण्या इमारतींचेर मोबायल टॉवर्स उबारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. इंटरनॅटाचे जाळे पातळावपा वांगडाच भौशीक बांदकाम खात्याक हातूंतल्यान महसूल मेळटलो. अशा इमारतींची पळोवपी करपाचें काम खात्या कडल्यान सुरू आसा.

मडगांवच्या हरीमंदिरांत सोमारा श्री सत्यनारायण महापुजा

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांव : मडगांवच्या श्री हरीमंदिरांत पवित्र श्रावण म्हयन्याच्या पयल्या सोमारा श्री सत्यनारायण महापूजा करपाची प्रथा फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अखंड पणान सुरू आसा.

ह्या वर्सा श्री सत्यनारायण महापूजा सोमार, ता. 1 ऑगस्टाक सांजेच्या 4 वरांचेर आयोजीत केल्या.

वर्सा प्रमाण महापूजेचें यजमानपद देवळाचे अध्यक्ष सुहास रामदास कामत आनी तांची घरकान्न सुषमा हांकां फावो जालां. सांजेच्या 5 वरांचेर पूजेचे पौराहित्य देवस्थानाचे पुजारी महेश भट हेगडे करतले. रातच्या 8.30 वरांचेर महाआरती, भोवशीक गाराणें आनी प्रसाद वाटल्या उपरांत पुजेची सांगाता जातली.

सप्तकांत पावसाचें प्रमाण जालें उणें

मॉन्सून सक्रीय नाशिल्ल्याचो परिणाम

■ भांगरभूंय प्रतिनिधी

पणजी : मॉन्सून सक्रीय नाशिल्ल्यान पावसाचें प्रमाण सामके उणें जालां. 19 जुलय उपरांत दिसाक 10 मि.मि. परस चड पावसाची नोंद जावंक ना. 20 जून ते 18 जुलय मेरेन दिसाक सुमार 1 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. पावसाचें प्रमाण देंविल्यान अदींमदीं वत पडपा सयत गरमी जाणवपाक लागल्या.

18 जुलयाक 16.5 मि.मि. पावसाची नोंद जाल्या. हाचे उपरांत 10 मि.मि. परस चड पावस पडूंक ना. आतां मेरेन राज्यांत सरासरी 2004.8 मि.मि. (78 इंच) पावसाची नोंद जाल्या.

हें प्रमाण 11 टक्के चड आसा. अंदूं मॉन्सून 11 जूनाक गोंयांत पावलो. सुरवातीक पावसाचो नेट उणो आशिल्लो.

20 जूना उपरांत मॉन्सूनाचो नेट वाडलो. 20 जून ते 18 जुलय मेरेन सेगीत पावस पडला. हाका लागून सरासरी परस पावसाचें प्रमाण वाडलें. आतां परतून पावस सामको उणो जाला. केप्यां सगल्यांत चड 2670.7 मि.मि. पावसाची नोंद जाल्या. केप्यां सयत पेडणें, सांगें आनी काणकोणां पावसाचें प्रमाण चड आसा.

आतां मेरेन नोंद जाल्लो पावस (मि.मि.)	
म्हापशें	1839
पेडणें	2303
फोंडें	1981
पणजी	1801
पोरणें गोंय	1843
सांखळी	1780
वाळपय	2063
काणकोण	2175
दाबोळी	1696
मडगांव	1766
मुरगांव	1772
केपें	2670
सांगें	2211

श्रीदेव ब्राह्मण कालिका देवस्थानाच्या अध्यक्षपदार रमाकांत चोडणकार

श्री देव ब्राह्मण कालिका देवळाची नवी समिती (जयेश नायक)

■ भांगरभूंय । बातमीदार

शिवोले: ओशेल भाटी, शिवोले हांगच्या श्री देव ब्राह्मण कालिका देवळाचे हालींच जाल्ले बसकेंत रमाकांत चोडणकार हांची रामतारी पारा वतीन अध्यक्षपदार नेमणूक जाली.

देवळाच्या वर्सुकी सप्तकाची सांगता जाल्या उपरांत देवळांत वर्सुकी बसका जाली. देवळाचे आदले अध्यक्ष किशोर पेडणेंकार हांणी वर्सुकी अहवाल सादर केलो.

ह्या देवळांत वर्सुकी आषाढी सप्तक मनयतात. तशेंच दर वर्सा सात पारां वतीन हांगच्या देवळांत काषमटीची नेमणूक करतात.

2022 ते 2023 वर्सा मेरेन नेमिल्ले काषमटी समितीच्या सचीव पदार रुपेश साळगांवकार (पोळेकर पार), भांडारी हनुमंत मांद्रेंकार (पाणनाईक पार), उपाध्यक्ष राजेश कोचरेंकार (भैरे पार), उपसचीव किशोर पेडणेंकार (पेडणेंकार पार), उपभांडारी रविश गांवकार (गारुडी पार) आनी मुखत्यार दिलीप ताम्हणकार (भाकर्ये पार) हांची नेमणूक जाली. ही काषमटी श्री देव ब्राह्मण देवस्थान आनी श्री सत्यनारायण देवस्थान अशा दोन देवळांचें काम पळयतले.

श्रीस्थळ काणकोणां आयोजीत भक्तीसंगीत मैफल रंगली

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांव : श्री मल्लिकार्जून संस्थान श्रीस्थळ काणकोण हांगा 21 जुलय ते 28 जुलय मेरेन सात दिसांच्या अखंड भजनी सप्तकाक सुरवात जाल्या. ह्या निमतान मोखर्ड, पाटणें आनी पणसुलें वैष्णव ब्राह्मण समाज भावां वतीन आयोजीत केल्ल्या तिर्थ रुप संतांच्या अभंग गंगेच्या काठावर.....! भक्तिसंगीत मैफलींत रसीक तल्लीन जाले.

नामनेचे गायक नरसिंह साने आनी गायिका गौतमी हेदे बांबोळकार हांणी सादर केल्ल्या अभंग, भक्तिगीतान रसीक मंत्रमुग्ध जाले.

'मोगरा फुलला....., आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी....., वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे.....,पांडुरंग नामी....,वृंदावनी वेणु.....!' अशे एका परस एक अभंग गवळणी सादर करून रसिकांची मनां जिकलीं.

पुराय मैफिलीचें सुत्रनिवेदन प्रदीप पंडित हांणी केलें.

वाद्यवृंद साथसंगतींत निर्मिती मुखेली यतीन तळावलीकार (तबलें) धनराज मडकयकार (पेटी), पवन वळवयकार (पखवाज), सुमूख केणी (तालवाद्य) आनी रुद्रेश फोंडेंकर हांणी ध्वनिसंकल्पनेची जापसालदारी सांबाळ्ळी.

एलईडी नुस्तेमारी बोटींचेर कारवाय करपाचो खंडपिठाचो आदेश

नुस्तेमारीक वच्चे पयली बोटींची तपासणी करची

■ भांगरभूंय - प्रतिनिधी

पणजी : एलईडी नुस्तेमारी बोटींचेर नेमा प्रमाण खर कारवाय करपाचे आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या खोंय खंडपीठान दिल्या. नुस्तेमारी खाते तशेच दर्यादेग पुलिसांनी नुस्तेमारीक वचचे पयली बोटींची तपासणी करची, अशें निर्देश खंडपीठान दिल्या.

बिगर सरकारी संघटणेच्या जनहीत याचिकेचेर खंडपीठान हे आदेश दिल्या. राज्यात मोठे प्रमाणात एलईडी लायटीच्या आदारान नुस्तेमारी जाता, असो दावो जनहीत याचिकेत केला. नुस्तेमारी खाते एलईडी नुस्तेमारीचेर कारवाय करी ना. तपासणी करून कारवाय करपाची मागणी याचिकेत केल्ली. नुस्तेमारी सहकारी सोसायट्यांक याचिकेत प्रतिवादी केल्या.

बसकेंत संघाचो वावर आनी भुरग्यांची उदरगत हे विशीं म्हायती दितना मुख्यध्यापिका प्रज्वला बखले. कुशीक ॲड. सुभाष देसाय, लता गांवकार, अंकूश सावंत देसाय, सुहास नायक, कविता वेळीप. (स्नेहा नायक)

भुरगीं जाणट्यांचें अनुकरण रोखडींच करतात

ॲड. देसाय: सोमनाथ इंग्लीश हायस्कुलाच्या पालक शिक्षक संघाची बसका

■ भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजी: भुरगीं जाण्ट्यांचें अनुकरण रोखडींच करतात. देखून घरांत आनी शाळेंत पालकांनी आनी शिक्षकांनी तांचे मुखार बरेंच वागूंक जाय, अशें मत ॲड. सुभाश देसाय हांणी उक्तायलें.

धारबांदोडेंच्या सोमनाथ इंग्लीश हायस्कुलाच्या पालक शिक्षक संघाच्या वर्सुकी बसकेंत पालक आनी शिक्षकांक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले.

सुरवातेक शिक्षिका प्रियदर्शनी रावूळ हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. जाल्या मुख्याध्यापिका प्रज्वला बखले हांणी पालक संघाच्या वावराचेर आनी विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक उदरगतीचेर आपल्या उलोवपांतल्यान उजवाड घातलो. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांच्यो रेमेडियल क्लासीस, पुश्टीक आहार, तशेंच भुरग्यांच्या पुरायेन आहारा खातीर संगीत, खेळ अभ्यासक्रम अश्या खूबश्या विशयांचेर चर्चा जाली.

बसकेंत संघाच्या फुडल्या वावरा खातीर नवे समिती वेंचून काडली. हातूंत अध्यक्ष म्हणून सुरेंद्र किर्लपालकार, उपाध्यक्ष पुष्पा गांवकार, सचीव विजया हुमणे, भांडारी रामा गांवकार, वांगडी म्हणून शोभा गांवकार, राजेंद्र शिरोडकार, लता गांवकार, संज्योत सावंत देसाय, अंकूश सावंत देसाय, कुंदा गांवकार हांची नेमणूक जाली.

बसकेंत गोविंद गांवकार हांचे हस्तुकीं विद्यार्थ्यांक इनामां भेटयलीं. निमाणें प्रचिता देसाय हांणी उपकार मानले.

वायंगिणीच्या श्री खेतोबा देवळांत श्रावणी सोमार

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचल: श्री खेतोबा देवस्थान वायंगिणी - मयें देवळांत पयल्या श्रावणी सोमारा निमतान 1 ऑगस्टाक रातच्या 8 वरांचेर भजनाची कार्यावळ जातली. हातूंत गायक कलाकार सावळो चोडणकार, रघुवीर कारबोटकार आनी चेतन हळर्णकार अभंग सादर करतले. तांकां पेटयेर जेश्ठ संगीतकार पांडुरंग गांवकार आनी तबल्यार राजेन्द्र च्यारी साथ दितले. सगळ्यांनी ह्या भजन श्रवणाक हाजीर रावपाचें आवाहन देवळाचे समिती वतीन केलां.

प्रोग्रेस हायस्कूल सांखळेच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

Sankhali-Goa
WELCOME
FELICITATION FUNCTION S.S.C.

प्रोग्रेस हायस्कूल सांखळेच्या भोवमान केल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडा ॲलन जोसेफ ब्रू, डॉ.जयंत बुडकुले, शांताराम काणेकार, सुरेखा देसाय, नवनाथ सुर्लकार. (राघोबा पेडणेंकार)

केरी-सत्तरी: सांखळे हांगच्या आत्मोद्धार संघ संचालीत प्रोग्रेस हायस्कुलाचो 2021-22 शिक्षणीक वर्सा शालांत परीक्षेंत बरे गूण मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो हालींच हांगच्या नगरपालिका सभाघरांत जालो. विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघा वतीन हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. सुरवातेक हायस्कुलाच्या येवकार गीतान मानेस्तांक येवकार दिलो. गोवा विद्या प्रसारक मंडळाच्या डॉ. दादा वैद्य कॉलेज ऑफ अॅज्युकेशन फोंडाचे आदले प्राचार्य ॲलन जोसेफ ब्रू हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले.

तांचे वांगडा आत्मोद्धार संघाचे अध्यक्ष डॉ. जयंत बुडकुले, वेवस्थापक शांताराम काणेकार, मुख्याध्यापिका सुरेखा देसाय, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष नवनाथ सुर्लकार हाजीर आशिल्ले.

विद्यार्थ्यांनी मानेस्तांक फुलां भेटोवन येवकार दिलो. मुख्याध्यापिका सुरेखा देसाय हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. शिक्षिका अमिता भोमकार हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. दिवली पेटोवन कार्यावळ सुरू जाली. उपरांत मानेस्तां हस्तुकीं गुणेस्त विद्यार्थ्यांक यादस्तीक आनी प्रमाणपत्रां भेटयलीं.

ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. जयंत बुडकुले, ॲलन जोसेफ ब्रु हांणी आपले विचार मांडले.

कार्यावळीचें सुत्रसंचालन संजीवनी काटकार आनी विद्या देसा हांणी केलें. पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष नवनाथ सुर्लकार हांणी उपकार मानले.

वाचनाचो जिणेंत मोलादीक वांटो

वाचनांन किते दिलें तें चिंतल्यार जायते मुद्दे मुखार आयले. आनी खरेंच कळ्ळें वाचन सगळ्यांक कितलें म्हत्वाचें तें. वाचून मन खोल जाता. विकसीत जाता. वाचून कल्पनेक खूब व्याप्ती मेळटा..! म्हाका तरी तशें दिसता. वाचन मनाची भूक तृप्त करता आनी आमचो मूड सुदारता. सगळ्यां कडेन आमची वृत्ती खूब सकारात्मक जाता. पूण, विचारां खातीर आमी कितें वाचतात आनी तातूंतल्यान कितें घेतात हाचेरय दिका मेळटा. ताण उणो जाता. मन खुश करपाक वाचनाची म्हत्वाची भुमिका आसता, अशें म्हाका नक्कीच दिसता... नवी कुशळटाय विकसीत करपाक वाचन म्हजे खातीर सदांच म्हत्वाचें आशिल्लें. ताण काडून बरो जिवीत कशें जगचें तें शिकूं येतालें.

ल्हानपणा सावन म्हाका वाचपाची खूब आवड आशिल्ली. गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो लायब्ररी वाचून लेगीत सुखी करता. वाचन सदांच जिणेंतलें ध्येय साध्य करतना प्रोत्साहन दिवपाचें काम करता.

वाचन विचारांच्या विकासाक वाव दिता, मनांतल्या विचारांचो विस्तार करता आनी आमचे विचार कागदाचेर घालपाक प्रेरणा दिता अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना आमच्या मनाचे विचार व्यक्त जातात तेन्ना सुखाची बुन्याद घालतात. इतलें मुक्त दिसता. इतलें बरें दिसता. मन ताजें जाता.

वेगवेगळ्या रुपांनी वाचल्यार विचारांची पातळी वाडटा अशें दिसता. भुरगेपणांत लेगीत राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिळक, नेहरू, शिवाजी - जिजाऊ सारकिल्ल्यो कथा हांव रूचीन वाचतालें. साने गुरुजीच्या श्यामची आई ह्या पुस्तकांतल्यान तशेंच साने गुरुजीन बरयल्ल्या एकंदर अद्‌भुत गजालींनी म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी.

वाचन म्हळ्यार सगळ्या अर्थान वाचप. तातूंत पुस्तकां सावन दिसाळीं मेरेन सगळ्या तरांचें वाचन आसता. खंयच्याय मळार कितें चलता, संवसार खंय वता तें दर दिसा दिसाळ्यांतल्यान समजता. हालींच्या काळांत दूरदर्शन आनी हेर चॅनलांक लागून वाचपाची संवय उणी जाल्या. तरी लेगीत इंटरनॅटा वरवीं वाचपाची आवड वाडत आसा. खबरांपत्रां, पुस्तकां, ब्लॉग आदी इंटरनॅटाचेर वाचतात. छंद व्यक्तीमत्व निर्माण करता. कथा, कादंबरी, नाटकां, कविता वाचून मनरिजवण जाताच, पूण मनांत व्हड खोशी येता. एक सामान्य मनीस दिसाळीं वाचता, वाचता तें आयकता. खबरांपत्रांनी आमकां वेगवेगळ्या प्रकारची म्हायती मेळटा. गरजेवंत लोकांक ते रोजगार दितात. बेकारांक नोकरीची खबर दिवप. नव्या साहित्याची वळख करून दिवपाचें काम करता. खेळां मळार जावपी घडणुकांचो नियाळ घेतात. हेर कितलेशेच विशय घेवन दर दिसा दिसाळीं आमच्या मुखार येतात. सगळ्या तरांच्या बरपावळींनी मनाची भूक भागोवपाचें व्हडलें काम दिसपट्टीं दिसाळीं करतात. शारा सावन गांवगिऱ्या वाठारां मेरेन खबरांपत्रां मेळपाक लागल्यात. सगळ्या प्रकारांचो नियाळ घेवन तीं वाचप्यांची भूक भागयता. जायते जाण च्याय घेवन दिसाळें वाचून आपलो दीस सुरू करतात. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या संशोधकांचे चरित्र वाचल्यार धर्म, देश, भास, चालीरिती हांचे नदरेन हे लोक सामके वेगळे आशिल्ले हें तुमकां दिसतलें. पूण ताची एक संवय समान आशिल्ली ती वाचन. म्हणजे मनशाक वाचनान आपलें गिन्यान अद्ययावत दवरूंक मेळटा आनी तातूंतल्यान प्रगतीचो मार्ग सोपो जाता.

सहज सोंपयतालें. आवय- बापायच्या शिक्षणीक नोकरेक लागून वेगवेगळे गांव, थंयचे लोक, भोंवतणचो वाठार आनी तशेंच थंयचे वाचनालय वाचपाची संद मेळ्ळी. वाचनान म्हाका प्रेरीत करपाचें काम केलें. जिणेक सकारात्मक नदरेन पळोवपाची संवय तयार जाली. वाचपाचो मोग मन तशेंच आमच्या विचारांक दिका दिवपाचें काम करता. ताका लागून विचार करपाची तांक वाडटा.

वाचनांतल्यान आमचीं मतां अर्थपूर्ण रितीन मांडपाची तांकय वाडटा. आनी तातूंतल्यान मनांत समाधान जाता. समाजीक जिणेचें वेगवेगळे आंग, भासो, तांच्यो परंपरा... वाचनांतल्यान सगळें गिन्यान वाडटा. आनी विचार करपाची तांकय आपोआप विकसीत जाता. वाचपाक लागून कितें जाता. मन त्या वेळार सुखी जावन एक खिणाक विसरता आनी तें मन वाचनांतल्यान मन एके तरेन तयार जाता. तातूंत रूचीन वेगवेगळीं कुशळटायो विकसीत करपाचें धाडस मेळटा. सिंदबादचे सफारी, अलीबाबा आनी चाळीस चोर, धाडसी चंदू, अरेबियन नाईट्स ह्या पुस्तकांनी कल्पनाशक्त वाडयली. मुक्त जिणेची कला शिकयली.

कादंबरी रुपान व्हड मनशांचीं, जाण्ट्यांचीं चरित्रां वाचतना मनाक वेगळें समाधान मेळ्ळें. छावा, प्रस्थान योगी, ऐलतटावर पैलतटावर आदी पुस्तकांनी खूब शिकयलें. कांय खूब सोबीत पुस्तकां मनाची, जिणे विशींची नदर घट करतात आनी समृद्ध करतात.. आनी आमी येसस्वी वाटेर आसात अशें दिसता. वाचनांतल्यान येसस्वीपणाचो धुंवर वयर सरपाक लागला. सुखी जिवीत जगपाची प्रेरणा सहज मेळटा अशें म्हाका दिसता.

विचारांक आकार दिवपाची तांक वाचनांत आसता.

Read India Celebration 2022

गौरी भालचंद्र
9422373926

वाचनाचें म्हत्व

जशी पोटाक भूक लागता तशी वाचन ही मनाची, बुद्धीची भूक थारोवपाक वाचन मजत करता. हें म्हजेंच मत आसा अशे ना तर कोणूय हें मान्य करतलोच. शाळेन तुमी वतात तेन्ना तुमका पुस्तकांची वळख जाता, पूण तीं पाठ्यपुस्तकां आसतात, तातून तुमकां पुस्तकांचो मात्सो परिचय जाता. तीं वाचून तुमी ह्या पुस्तकां भायलीं पुस्तकां वाचून भायल्या विश्वाची वळख करून घेवची ही अपेक्षा आसता. मागीर तुमका वाचनालया कडेन कोण तरी व्हरता आनी थंय तुमका विंगड विंगड भाशांचे लेखक, तांचे विश्व पळोवपाक मेळटा . ही सुरवातीची गजाल . मागीर तुमची जशी पिराय बदलत वता, तुमचो शिकपाचो फाटो तुमी घेता तशे त्या शाळेंतले, कॉलेजीचे प्राध्यापक तुमकां कांय लेखकांची पुस्तक सुचयतात. मागीर तुमची अशी आवड निर्माण जाता आनी ताका धरून तुमी वाचपाक सुरु करतात.

म्हाका याद जाता, आमच्या गांवान नवहिंद वाचनालय प्रागतिक विचारांच्या तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन सुरु केल्लें. ताच्या पयली म्हजे वडील चांदोबा प्रत्येक म्हयन्याक हाडताले. ते वाचपाक आमचीं झगडीं चलतालीं. म्हाका शेवटाक वाचूंक मेळटालें. तातूंतल्या चित्रा वांगडा आसपी गजाली खूब आवडलेल्यो. त्या गजालींनी सांग सारकें खूब आशिल्लें. पूण फक्त वाचन करप इतले खातीर तें जातालें. मागीर साने गुरुजींचें श्यामची आई हातांत पडलें. आनी खरें सांगपाचें म्हळ्यार रडपाक शिकलों. डोळ्यान दुकां येवपाक लागलीं तीं पुस्तक सोंपय मेरेन. मात्सो व्हड जातकच वि स खांडेकर, ना सी फडके हांची वळख जाली, पूण तांच्याच वांगडा रहस्यकथा हातांत पडूंक लागल्यो. त्यो चोरया वाच्यो पडटाल्यो. गुरुनाथ नाईक, बाबुराव अर्नाळकर, दिवाकर नेमाडे, सुभाष शहा अशा जायत्या लेखकांचीं पुस्तकां वाचलीं. पूण वाचनाची देख लावपाचे काम ज्या लेखकांनी केले ते दुसरेच आशिल्ले. यदुनाथ थत्ते, दुर्गाबाई भागवत, रवींद्र पिंगे, विजय तेंडुलकर, इरावती कर्वे, शांता शेळके सारख्या लेखकांचे विश्व वेगळेंच आशिल्लें. संवसाराचो अणभव सांगप, एखादी घटना सांगप, इतिहासा कडे कशे पळोवप ही नजर ल्हवू ल्हवू येवपाक लागली. आनी मागीर एक दीस आपुणूच अशें बरोवंक शकतलो काय कितें, असो प्रश्न पडूंक लागलो.

एकादे आवयक तुजें खंयचें भुरगें आवडटा हाची जाप दिवप कठीण जाता, तशें म्हाका लेगीत खंयचें पुस्तक आवडटा, हें सांगप कठीण जाता. तरी पूण मागीर विंगड विंगड विषय येतात. जशे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, इतिहासिक, वैचारिक, सकारात्मक विचार दिवपी निबंध, चरित्र, आत्मचरित्र जशीं येतात, तशीं तुमकां कळपी भाशांतलीं पुस्तकां येतात. हाची सुरवात इंग्लेश दिसाळ्यान जावं येता, ना जाल्यार कॉमिक्स वाचून. ना जाल्यार रीडर्स डायजस्ट सारकें मासिक वाचून जावं येता. गोंयांतल्या तरनाट्याक मराठी, कोंकणी, इंग्लेश, हिंदी ह्या चार भाशांतलीं पुस्तकां वाचपाची संद मेळटा. आपल्याक वाचनान आवड निर्माण जाली कि आपलो विशय थारता आनी वाचन वाडत वता.

पूण ही आवड कोणेतरी निर्माण करीत तर फुडाराक खूब लाव जाता.

प्रा. रामदास केळकार
9822583275

वाचन- संस्कृती तिगोवया

"चित्रकारान फकत रंगांत बुडून रावंक जायना, शब्दसागरांत पेंवन साहित्य-विश्वांतूय रंगूंक जाय. चित्रकार जसो चित्रां कडेन उलयता आनी रंगां कडेन खेळटा तशें शब्दां कडेनूय खेळपाची कला चित्रकाराक आसूंक जाय. चित्रकारान खूब वाचन करूंक जाय तेन्नाच चित्रकाराक पेंण्टिंग करतना नवे नवे विशय सुचूंक लागतात. वेळ मेळटा तेन्ना वाचन कर." पेंण्टिंग करतना पप्पान म्हाका सांगलें आनी ताचीं तीं उतरां मनांत घोळत रावलीं. कितें आनी कशें म्हणून कोण जाणां पप्पाच्या त्या उतरांनी म्हाका वाचनाचो ध्याससो लागलो.

त्या वेळार हांव एमएफए शिकतालें. लेक्चर नासतालें तेन्ना महाविद्यालयाच्या वाचपघरांत वचून हाताक लागता तें पुस्तक वाचपाचें म्हाका पिशेंशें लागलें. मागीर तें कोंकणी जावं, मराठी वा जावं इंग्लीश. वेगळ्यावेगळ्या लेखकांचीं वेगळींवेगळीं पुस्तकां वाचतना नवेनवे शब्द मेळत रावले. अनवळखी शब्द मेळटकच शब्दकोश चाळप जालें आनी म्हजें ज्ञान वाडलें. साहित्यांत व्याकरण कितलें म्हत्वाचें आसता आनी एक शब्द चुकल्यार अर्थाचो अनर्थ कसो घडुंयेता हें म्हाका पुस्तकां वाचतकच कळ्ळें. पुस्तकां वाचपाची म्हाका गोडी लागली. वेळ मेळटा तेन्ना हांव पुस्तकां वाचूंक लागलें.

वाचनविश्वांत रमिल्लें आसतनाच दिनेश मणेरकार हांचो एक दीस फोन आयलो. "माणिकराव गावणेकारान वाल्मिकी रामायण कोंकणीन बरयलां, ताचे सात खंड आसात. ते खंड वाचून मुखचित्रां काडशी?" तांणी विचारलें. हांवें रोखडेंच "हय" म्हणलें. वाल्मिकी रामायणाचे सातूय खंड वाचले. मुखचित्रां काडलीं. म्हजो आत्मविस्वास वाडलो. उपरांत दत्ता नायक, पद्मनाभ नायक, विजया शेल्डेकार, देविदास कदम, रमेश लाड, महाबळेश्वर सैल, अभयकुमार वेलींगकार, महेश नायक ह्या सारक्या ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ लेखकांचीं पुस्तकां वाचून मुखचित्रां काडलीं.

खरेंच! कलाकार, चित्रकार, लेखक, गायक वा जावं अभिनेतो सगल्यांक

वाचन खूब गरजेचें. वाचनान ज्ञानांत भर पडटा, बुद्द वाडटा, भास सुदारता, कल्पनाशक्त वाडटा. वाचन एकाद्री कलाकृतीय घडोवपाक आनी विचारूय मांडपाक प्रेरणा दिता. वाचनान मनशाची समाजीक, मानसीक वाड जाता आनी सृजनशीलतायेचो विकास जाता. वाचनान ताण हलको जाता, स्मरणशक्त सुधारता आनी समाजांतल्यो घडामोडीय कळूंक लागतात.

आदीं चांदोबा, चंपक, भुरग्यांचो राजहंस (कोंकणी) अशीं पुस्तकां उजवाडा येतालीं. आमी तीं आवडीन वाचतालीं. आयज हें चित्र दिसना. आयज भुरग्यांचें वाचन उणें जालां. मोबायलान तांकां पिशें लायलां. पुस्तकां वाचचे परस तीं मोबायल घेवन वरांचीं वरां बसूंक लागल्यांत.

दर वर्सा कितलींशींच कोंकणी पुस्तकां उजवाडा येतात. कांय वाचक तीं विकतीं घेतात, पूण कितले तीं वाचतात हें हांव नकळो.

खरें म्हणल्यार मनशाक वाचन जाय. वाचनाक लागून मनशाच्या मनाचेर बरे संस्कार जातात, कल्पनाशक्त वाडटा आनी घरांत बसून कल्पनेच्या संवसारांत रमूंक मेळटा. म्हणून जण एकल्यान पुस्तकां वाचपाची संवय लावन घेवचीच.

सिया अतुल पंडित
9764887346

पान कितें उलयता

झाडाचें दर एक पान
उलयता एक काणुली
कशें आयलें जल्माक आनी
आसची कशी गोड वाणुली
बीयेतल्यान उदेलें
पांचवे जावन नटचेलें

पावसांत कशें टिवटिवले
काळखा पोशांत न्हीदचेलें
खर वोतान निरशेलें
वाऱ्या ल्हारार झेलीलें
थेंब्या थेंब्यान न्हायिलें
सकयल पडल्यार व्हांविलें
अशीच सोंपता पाना काणुली
जाय ताणें आयकुली
काळजांत रिगून राऊली

शिल्पा लाड
8411007204

मोक्षाचे दोंगर

वेदीक काळांत मनशाचो
निमणो पांवडो आसलो
संन्याशाआश्रम
मनीस तेन्ना रावंक
वतालो
हिमालयाच्या दोंगरार
मेळोवंक मोक्ष उत्तम

ते पर्वत आशिल्ले
व्हड व्हड रुखांचे
झाडां पाल्यांच्या
वखदी वनस्पतींचे
मोतयाळ्या दवांचे
झेलाच्या फातरींचे
थंड शितळ वाऱ्याचे
झऱ्यांचे शांतीचे

पूण आतां मोक्षा खातीर
आमकां पयस वचचें
पडचेंना
आमचेर पर्वत सोदपाची
पाळी येवचीना
आमी मोक्षाकूच
आपल्या हातान
लागी हाडल्या
बगर रावुंना !

आमी दोंगर रचल्यात
आर्विल्ल्या धाटणेचे
व्हडल्या व्हडल्या
शारांच्या मिजासीचे
तांची उंचाय जाय तशी
वाडोवपाच्या तांकीचे
मिनारांक फाटीं घालपाच्या
हावेसाचे

ते दोंगर आसात आमच्या
गिरेस्तीन केल्ल्या
कोयराचे
तांतुतल्यान भायर सरतात
लोंडे धुंवराचे
नाकाक पेलूंक
जायनाशिल्या दुर्गंधीचे
इंद्रियांक नाकाम
करपाच्या सर्पीचे

ते दोंगर आपयतात
जाणट्यांक
ते दोंगर आपयतात
नेण्ट्यांक
ते दोंगर आपयतात
भुरग्यांक
ते दोंगर आपयतात
बायलांक

आमी जाल्यात पयशेकार
आमी जाल्यात हताश
आमचेकडेन ना पर्याय
कित्याक तर चंगळ
आयल्या आमच्या दोळ्यांर!!

पुष्पा नायक
8830635504

श्री भुमिका उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाची जाली बसका

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी: पर्ये- सत्तरी हांगच्या श्री भुमिका उच्च माध्यमीक विद्यालयांत पालक शिक्षक संघाची बसका जाली. ह्या वेळार माचयेर विद्यालयाचे प्राचार्य यशवंत सावंत, उपप्राचार्य रावसाहेब राणे, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष वामन बापट, सचीव रत्नदीप वेरेंकार, वांगडी गोविंद पार्सेकार आनी सुफला देसाय हाजीर आशिल्लीं.

विद्यालयाचे प्रार्थनेन बसकेची सुरवात जाली. सचीव रत्नदीप वेरेंकार हांणी येवकार आनी प्रास्तावीक केलें. अध्यक्ष वामन बापट हांणी फाटल्या वर्साचो आनी अंदूंच्या कामाचो आढावो घेतलो.

भुमिका उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या नव्या पालक शिक्षक संघा वांगडा प्राचार्य यशवंत सावंत, उपप्राचार्य रावसाहेब राणे. (राघोबा पेडणेंकार)

उपप्राचार्य रावसाहेब राणे हांणी फाटल्या वर्साचो जमाखर्च सादर केलो. प्राचार्य यशवंत सावंत हांणी बारावेचे परीक्षेचो निकाल सादर केलो. कला फाट्यांतल्यान भाग्यश्री रायकार 96 टक्के गूण मेळोवन पयलें आनी विज्ञान फाट्यांत स्मितल गांवकार सत्तरी आनी दिवचल म्हालांत पयलें आयिल्ले खातीर परबीं भेटयलीं.

यावेळी पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष वामन बापट आनी प्राचार्य यशवंत सावंत हांणी पालकांचे प्रस्न सोडयले.

उपरांत पालक शिक्षक संघाची नवी कार्यकारिणी वेंचून काडली. अध्यक्षपदार वामन बापट हांची नेमणूक जाली. जाल्यार उपाध्यक्ष म्हणून गोविंद पार्सेकार, सचीव रत्नदीप वेरेंकार, सहसचीव विनय माजिक, भांडारी अनंत परब, सहभांडारी विशांत आमोणकार, वांगडी सुफला देसाय, प्रमिला गांवस आनी सुजाता झोरे हांची नियुक्ती जाली.

कर्यावळीचें सुत्रसंचालन रत्नदीप वेरेंकार आनी सुफला देसाय हांणी उपकार मानले. राष्ट्रगीतान कार्यावळीची सांगता जाली.

कवळें शाळा समुहा वतीन पांच सेवानिवृत्त शिक्षकांचो भोवमान

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

सावयवेरें: आपल्या शिक्षकी पेशांतल्यान सेवानिवृत्त जाल्ल्या कवळें शाळा समुहांतले पांच सेवानिवृत्त शिक्षकांक कवळें शाळा समुहा वतीन निरोप दिवन तांचो भोवमान केलो.

आय. व्ही. बी. डी. हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका प्रिया रॉड्रिग्ज, लोकमान्य टिळक हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका संपदा नायक, स. प्रा. वि. गाळाशीरे शाळेची मुख्याध्यापिका सुरेखा देसाय, स. प्रा. वि. सकयलो वाडो - ढवळी शाळेची मुख्याध्यापिका रेखा सावंत आनी एस. एस. समिती ढवळी शाळेची मुख्याध्यापिका सुलोचना बोरकार हांकां निरोप दिलो.

कंवळे ग्रामपंचायत सभाघरांत जाल्ल्या ह्या निरोप सुवाळ्यांत माचयेर मुखेल सोयरे म्हणून कवळें शाळा समुहाचे आदले गटप्रमुख निवृत्त मुख्याध्यापक जयवंत आडपयकार, कवळें शाळा समुहाचे अध्यक्ष सुदेश पारोडकार, विवेक पेंडसे, माधुरी नायक, गटप्रमुख गीतेश वेरेंकार आनी पांचूय भोवमान केल्ले निवृत्त शिक्षक हाजीर आशिल्ले. जयवंत आडपयकार हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. सुरवातेक गटमुखेली गीतेश वेरेंकार हांणी प्रास्तावीक आनी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. प्रीतम पार्सेकार, माधवी कपिलेश्वरकार, श्वेता जोशी, तृप्ती नायक आनी सिध्दी निगळये हांणी भोवमान केल्ल्या शिक्षकांची वळख करून दिली. जयवंत आडपयकार हांचे हस्तुकीं पांचूय शिक्षकांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार निवृत्त शिक्षकांनी आपलें मनोगत उक्तायलें. सुत्रनिवेदन प्राची मराठे हांणी केलें आनी शुक्ला नायक हांणी उपकार मानले

कवळें हांगा भोवमान केल्ल्या सेवानिवृत्त शिक्षकां वांगडा जयवंत आडपयकार, सुदेश पारोडकार, विवेक पेंडसे, माधुरी नायक आनी गितेश वेरेंकार.

मनीस संसाधन उदरगत म्हामंडळा वतीन 23 वो कारगिल दीस मनयलो

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

कारगील विजय दीस कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले, कॅप्टन दत्ता, कर्नल मनोज राठोड. वांगडा नारायण नावती, फिलोमिनो परेरा, जॉन आगियार, सिद्देश बोर्डेकार, पांडुरंग पागी, विजय गांवस, रमेश सावंत आनी विलास चौगुले.

पर्वरी: 1999 वर्सा कागगील झुजांत भारतीय जवानांनी दिल्ल्या बलिदानाचो भोवमान करपा खातीर गोंय मनीस संसाधन म्हामंडळावतीन (जीएचआरडीसी) 23वो कारगील विजय दीस मनयलो. कारगील ऑपरेशनांत सक्रियपणान वांटेकार जाल्ले नौदल अधिकारी कॅप्टन उत्पल दत्ता ह्या वेळार मुखेलय सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. झूज आनी केल्ले कारवायेचें तांणी सादरीकरण केले. त्या वेळार नौदलांत पायलट आशिल्ले कॅप्टन दत्ता सधअया नौदल एव्हिएशन, गोंय हांका कामाक आसात.

नौसेना पदक फावो जाल्ल्या दत्ता हांणी द्रास वाठारांत सैन्याक उदक, रसद पुरोवपाचें काम केल्लें तांणी आपलें विमान 26,400 फुटांचेर व्हरून बोफोर्स तोफांक मार्गदर्शन केल्लें तशेंच तांच्या पंगडान14,700 परस चड फुडांचेर जखमी जाल्ल्या जवानांक सुरक्षीत सुवातेर हाडपाचें काम केल्लें. द्रास आनी कारगील एलओसीच्या वटेन 130 किलोमीटर परस चड वाठारांत हेलिकॉप्टर ही एकूच जीवनवाहिनी आशिल्ली. फकत चार वरां न्हिदून आमी देशसेवा करताले अशें कॅप्टन दत्ता हांणी सांगलें.

1 गोबा बटालियन एनसीसीचो कमांडीक ऑफिसर कर्नल मनोज राठोड कार्यावळीक हाजीर आशिल्लो. सुरवेक जीएचआरडीसीचो म्हावेवस्थापक (सुरक्षा) जॉन आगियार हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. वरिश्ठ सुरक्षा अधिकारी सिद्देश बोर्डेकार हांणी येवकार दिवन सूत्रसंचालन केलें. वेवस्थापकीय संचालक नारायण नावती हांणी उपकार मानले. ताचे पयली सुरक्षा रक्षक नवनाथ उसपकार हांणी देशभक्ती गीतां सादर केलीं. मुख्य लेखाधिकारी फिलोमिनो परेर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.

पेडण्यांतल्या सगल्या पंचायतींनी भाजपा समर्थकांचें पंगड वेंचून येतले : आर्लेकार

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या प्रार्थना मोटे वांगडा आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी हेर. (निवृत्ती शिरोडकार)

पेडणे: भाजपा सरकारान पेडणेची जी उदरगत केल्ल्या तांची दखल घेवन पेडण्यातल्या सगल्या पंचायत वाठारांतले मतदान भाजप समर्थकांच्या पंगडांक वेंचून दितले असो विस्वास पेडण्याचो भाजप आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणे उक्तायला. ज्या कोणे आपले उमेदवारी अर्ज भरल्यात ते आपले अर्ज फाटीं घेवन भाजपा समर्थकांक तेंको दितले अशें तांणी सांगलें.

तोरसे पंचायतीच्या 3 नंबर वॉर्डांतल्यान बिनविरोध वेंचून आयिल्ली आदली सरपंच प्रार्थना मोटे हिका परबीं भेटयले उपरांत ते थळाव्या पत्रकारां कडेन उलयताले. ब्रामपूर पंचायतीच्या वॉर्ड 7तल्यान दीक्षा हळर्णकार बिनविरोध वेंचून आयलां. हे दोनूय वॉर्ड बायलां खातीर राखीव आशिल्ले.

भाजप सरकारान राज्यांत सगळे कडेन उदरगत केल्या. पेडण्यांतल्या दरेका पंचायत वाठारांत भाजप वावुरपी जे तरेन काम करतात ताची दखल घेवन लोक तांकांच वेंचून दितले अशें तांणी सांगलें. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाच्या दिसा उपरांत लडतीचें चित्र स्पश्ट जातलें. कांय वॉर्डांनी भाजपाचेच समर्थक एकमेकां आड उबे आसात. तातूंतल्या कोणाक तुमचें समर्थन आसतलें अशें विचारलें तेन्ना उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतगीर कितें तें दिसून येतलें अशें तांणी सांगलें. प्रवीण आर्लेकाराचो तेंको आशिल्ल्यान आपूण विरोधा विणे वेंचून आयला अशें प्रार्थना मोटे हिणे आपल्या निवडी विशीं उलयतना सांगलें.

मजगतीं, उमेदवारी अर्जाचें छाननींत पेडणे तालुक्यांत सगळे उमेदवारी अर्ज सारके आसात अशें दिसून आयलां. तालुक्यांतल्या 17 ग्रामपंचायतींच्या वेंचणुके खातीर 515 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. तालुक्यांत तीन उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात.

भारती नायकाचो निवृत्ती निमतान भोवमान

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

भारती नायक हिचो भोवमान करतना मोहन वेरेकार, मीलन गावडे आनी शोभा धामस्कार.

सावयवेरें: आर्ल- केरी हांगच्या प्राथमीक शाळेची मुख्याध्यापिका भारती नायक हि 33 वर्सांच्या सेवे उपरांत निवृत्त जाल्ल्यान शाळेच्या पालक-शिक्षक संघा वतीन तिचो भोवमान करून तिका निरोप दिलो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हणून कुर्टीचो आदलो जिल्हो पंचायत वांगडी मोहन वेरेकार हाजीर आशिल्ले. निवृत्त शिक्षिका शोभा धामस्कार, पालक-शिक्षक संघाटी अध्यक्ष मीलन गावडे, शिक्षक श्याम गावडे, प्रेमानंद गुरव माचयेर आशिल्ले.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकां विशीं आदर बाळगुवप म्हत्वाचें आसा. तशेंच दरेका गजाली कडेन सकारात्मक नदरेन तांणी पळयल्यार येश निश्चीत मेळटा अशें मोहन वेरेकारान आपल्या उलोवपांत सांगलें.

33 वर्सांच्या शिक्षकी सेवेंतली 19 वर्सा आर्ल-केरी विद्यालयांत गेलीं. म्हाका सहकार्य करपी पालकांचें हांव उपकारी आसा. विद्यार्थ्यांनी बरें शिक्षण घेवन देशाचे आदर्श नागरीक जावपाक जाय तशेंच समाजा विशीं आदर बाळगुवपाक जाय अशें भारती नायक हिणे सांगलें. शोभा धामस्कार आनी मीलन गावडे हांणी आपले विचार मांडले.

प्रास्तावीक आनी सूत्रसंचालन प्रेमानंद गुवर हांणी केलें. मोहन वेरेकार हांचे हस्तुकीं भारती नायकाक फुलां तुरो आनी यादस्तिक भेटयलें. कार्यावळीक पालक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.

पेडणें तालुको विकास समिती वतीन उगवें शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक मजत

सत्री आनी हेर साहित्य दिल्ल्या उगवे शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां वांगडा व्यंकटेश नायक, गोपाळ शेट्ये आनी हेर.

■ भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणे: पेडणे तालुको विकास समिती वतीन उगवे हांगच्या सरकारी प्राथमीक शाळेंतल्या तशेंच मीडल शाळेंतल्या गरजू विद्यार्थ्यांक सत्र्यो आनी हेर साहित्य दिलां. समिती विद्यार्थ्यांक मजत करपाक सदांच फुडें आसतली अशें समितीचो अध्यक्ष व्यंकटेश नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें.

समितीचो भांडारी कृष्णा ऊर्फ नाना नायक हांणे हें साहित्य पुरस्कृत केलां. ह्या वेळार शाळेचो मुख्याध्यापक गोकर्णकार, पालक-शिक्षक संघाची अध्यक्ष सुप्रिया महाले, नारायण सोपटे केरकार, गोपाळ शेट्ये, उमेश गाड, कृष्णा नायक, बाबू मोपकार, साईनाथ देसाय, महादेव गवंडी हाजीर आशिल्ले.

उगवें शाळेंतल्या विद्यारर्थ्यांच्या कलागुणाव चालना मेळची हे खातीर बालभवनाचो फांटो सुरू करपाची मागणी आसा. पेडणे तालुको विकास समिती ते खातीर सरकारी पांवड्यार यत्न करतली अशें व्यंकटेश नायक हांणी सांगलें. शाळेंत इंग्लिश शिकोवपा खातीर शिक्षकाची नेमणूक करपाचो प्रश्न शिक्षण खात्या कडेन समिती मांडटली अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार समितीचो उपाध्यक्ष गोपाळ शेट्ये, उमेश गाड, महादेव गवंडी हांणी आपले विचार मांडले.

वेर्णेच्या कामाक्षी स्किल्साक आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट पुरस्कार

■ भांगरभूंय । पत्रक

पणजी: नवी दिल्लींत हालींच जाल्ल्या पर्टनट आनी हॉस्पिटॅलिची स्किल्स कावंसिलींगच्या (टीएचएससी) वर्सुरी प्रक्षिक्षण भागिदारांच्या मेळाव्यांत वेर्णा हांगच्या कामाक्षी स्किल्सान सगल्यांत चड आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंटा खातीर प्रतिश्ठेचो पुरस्कार मेळयलो.

शंबरां परस चड प्रशिक्षण भागिदार हाजीर आशिल्ले हे कार्यावळींत कुशळताय उदरगतीचे नदरेन तरणाट्यांक धामीच्या दुयेंसा उपरांतची आव्हाना, रोजगारक्षम कार्यबल तयार करपाचें म्हत्व आनी टीएचएससीन कुशळताय मोलावणीचें प्रमाणीकरण करपा खातीर सुरू आशिल्ल्यो येवजण्यो आनी उपक्रम समजून घेवपाची संद मेळ्ळी

कोरोना म्हामारीन तयार केल्लीं जायती आव्हानां आसतना लेगीत कामाक्षी स्किल्सान पोरूं लक्झरी क्रूज लायनरांचेर 600 परस चड कुशळ संसाधना प्रतिश्ठीत पदांचेर दवोरली, नॉर्वेजियन क्रूज लायन, व्हर्जिन व्होईजीस, वायकिंग क्रूज, रिजेट आनी ओशनिया हे तांचे नामनेचे गिरायक आसात. कामाक्षीचो वेर्णा हांगचो कॅम्पस कुशळताय उदरगत आनी उद्देजकता मंत्रालयाच्या खाला गोंयांतलें पयलें भारतीय आंतरराष्ट्रीय कुशळताय केंद्र आसा. कामाक्षी स्किल्स हें टीएचएससी कडेन संलग्न आशिल्ली केंद्र लेगीत आसा. संस्था थोडे मुजतीचे उद्देग संरेखीत पाककला तशेंच गोंय विद्यापिठा कडेन संलग्न पाक वेवस्थापनांतलो तीन वर्सांचो पदवी अभ्यासक्रम घेता. कोवीच्या आव्हानात्मक पांवड्यार टीम आनी विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या परिश्रमाचो आमकां अभिमान आसा. भारताक संवसारांतलें पाक कुशळ केंद्र करपाची आमची दृश्टी आसा अशें कामाक्षी ग्रुपाचो सीईओ सिद्धार्थ सावकूर हांणी सांगलें.

होंडा पॅत्रॉल पंप मारपेटा फाटल्यान पीएफआय आशिल्ल्याचो दुबाव

■ भांगरभूंय । पत्रक

पणजी: होंडा हांगच्या एका पॅत्रोलपंप कर्मचाऱ्याक मारपेट करपा फाटल्यान पीएफआयचो (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) हात आसपाचो दुबाव हिंदू जनजागृती समितीन केला. हे गजालीचो वाळपय पुलिसांनी सोद घेवन गुंडगिरी बंद करपा खातीर सरकारान ताकतिकेन पावलां घालपाची मागणी तांणी केल्या. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी कादर शेख आनी सलीम चोरावत हांका अटक केल्या.

मडगांव हांका हालीच एके घटस्टोट घेतिल्ले 30 वर्सा पिरायेचे बायलेचेर अत्याचार करपाची घडणूक जाल्ली. एके धर्मांधान तिचे दागिने आनी रोखड मेळून 10 लाख रुपये फारायल्ले. हे विशीं पुलिसांत कागाळ केल्या उपरांत ती व्यक्ती फरार जाली. ही लव जिहादाची घडणूक आसा काय कितें, तशेंच ताचे फाटल्यान पीएफआयचो हात आहा काय कितें हें सोदून काडपाचीय मागणी समितीन केल्या.

नुस्तेमारी खातें

गोंय सरकार
दयानंद बांदोडकर मार्ग, पणजी-गोंय
फोन: (0832) 2224838 फॅक्स: (0832) 2231049
ईमेल: dir-fish.goa@nic.in
वॅबसायट: www.fisheries.goa.goa.in

क्र: DF/ADMN/B.F.S.C/2022-23/2481 तारीख: 27/07/2022

नुस्तेमारी विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा खातीर आरक्षण

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापिठ, दापोली, रत्नागिरी जिल्लो, महाराष्ट्र हे संस्थेन २०२२-२३ वर्साच्या पदवी अभ्यासक्रमा खातीर गोंयच्या भुरग्यांक फुडें दिल्ले जागे आरक्षीत करून दवरल्यात.

क्र.	अभ्यासक्रम	सुवातो	पात्रताय
1	बॅचलर ऑफ फिशरीस सायन्स	01 –अनारिक्षीत (सर्वसादारण) 02- ओबीसी खातीर राखीव	गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाच्या 12 वी (विज्ञान) (पी.सी.बी आनी इंग्लिश) हातूंत 50 टक्के गूण घेवन उत्तीर्ण जाल्लो वा फिजिक्स, कॅमेस्ट्री, बायोलोजी, गणित आनी इंग्लिश अशा फावो अशा विशयांत उत्तीर्ण आसप. जांणी गणित दिवंक ना तांकां विद्यापिठान घालून दिल्ले डॅफिशियन्सी अभ्यासक्रम पूर्ण करचे पडटले.

राज्यान घेतिल्ल्या जीसीईटी विभाग, वा आयसीएआर वा नीट प्रवेश परिक्षेक उमेदवार बशिल्ले आसपाक जाय.

15 वर्सां गोंयांतलो राबितो दाखलो.

ह्या अभ्यासक्रमांत वांटो घेवंक इत्सूक आशिल्ल्यांनी नुस्तेमारी खातें, दयानंद बांदोडकर मार्ग, पणजी-गोंय हांचे कडेन अर्ज करचो.

05/08/2022 मेरेन अर्ज स्विकारतले.

ही जायरात प्रसिद्ध जाल्या त्या दिसा सावन अर्ज नुस्तेमारी खात्यांत मेळटले वा खात्याची वॅबसायट www.fisheries.goa.gov.in हांगाच्यान डावनलोड करूं येता.

डॉ. शर्मिला मोंतेरो
संचालक, नुस्तेंमारी खातें

डीआय/एडिव्हिटी/754/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

GOA@60

जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यांचें कार्यालय,उत्तर गोंय

न्यायदंडाधिकारी फांटो: जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय 403001
फोन : 2225383 फॅक्स 2426492
ईमेल magbr-coln.goa@nic.in

क्र: 23/5/2005/mag/tts/City/135 तारीख: 24/06/2022

अधिसुचोवणी

वाचात: 1, पत्र क्र: DYSP/TRF/NORTH/994/2022 तारीख 02/06/2022, उप पुलिस अधिक्षक येरादारी, (उत्तर) पणजी गोंय हांचे कडल्यान आयिल्लें...

मोटार वाहन कायदो, 1988 च्या कलम 117 आनी मोटार वाहन नेम, 1991 च्या नियम 264-अ 2005 वर्सा दुरुस्ती केल्ल्या प्रमाणें म्हाका दिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून आनी पुलीस अधिक्षक (येरादारी) पणजी, हांणी सुचयल्या प्रमाण, हांव. मामू हगे, आयएएस, जिल्लो दंडाधिकारी, उत्तर गोंय सकयल दिल्ल्या वेळापत्रकाच्या स्तंभ क्रमांक 2 त उल्लेख केल्ल्या सुवातांचेर, ज्यो तिसवाडी तालुक्यांतल्या महापालिका अधिकार क्षेत्रा खाला यतात थंय "दिव्यांग व्यक्ती खातीर पार्किंग" अशें जाहीर करतात.

वेळापत्रक

क्र	वांठार	येरादारी तकटे
1	**दिव्यांग व्यक्ती खातीर आरक्षीत केल्ली पार्किंग सुवात.** पणजे महापालिकेच्या, 18 जून रस्त्याकडे आशिल्ल्या पोरण्या शिक्षण खात्याच्या प्रवेशाच्या उजव्या वटेन आशिल्लो रस्त्याची सुवात.	दिव्यांग व्यक्ती खातीर आरक्षीत केल्ली पार्किंग सुवात

वयल्या कायद्यांतल्या कलम 116 खाला म्हाका दिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून हांव 'दिव्यांग व्यक्ती खातीर आरक्षीत केल्ली पार्किंग सुवात' अशा आशयाचो तकटो उबारपाक मान्यताय दितां.

पणजे महापालिकेचे आयुक्त हांकां आदेश दितां की म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वरवीं हाची अधिसुचोवणी प्रसिद्ध करची आनी येरादारी तकटो उबारपाक, आरक्षीत सुवात पेंट करपाक, चेन बॅरियर घालपाक, जे वरवीं दिव्यांग व्यक्ती आनी सर्वसादारण लोकांक ताची म्हायती मेळटली, आनी पार्किंग क्षेत्र आंखपाक फावो ती उपाय येवजण चालीक लावची आनी पंदरा दिसां भितर हाचो अहवाल दिवचो.

मामू हगे
जिल्लो न्यायदंडाधिकारी
उत्तर गोंय

डीआय/एडिव्हिटी/749/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

GOA@60

जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यांचें कार्यालय,उत्तर गोंय

न्यायदंडाधिकारी फांटो: जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय 403001
फोन : 2225383 फॅक्स 2426492
ईमेल magbr-coln.goa@nic.in

क्र: 23/6/2022/mag/ttsw/1394 तारीख: 04/06/2022

वाचात: 1, पत्र क्र: DYSP/TRF/NORTH/1020/2022 तारीख 07/06/2022, उप पुलिस अधिक्षक येरादारी, (उत्तर) पणजी गोंय हांचे कडल्यान आयिल्लें...

अधिसुचोवणी

मोटार वाहन कायदो, 1988 च्या कलम 117 आनी मोटार वाहन नेम, प्रमाणें म्हाका दिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून आनी पुलीस अधिक्षक (येरादारी), पणजी हांणी सुचयिल्ल्या प्रमाणे, हांव.मामू हगे, आयएएस, जिल्लो दंडाधिकारी, उत्तर गोंय सकयल दिल्ल्या वेळापत्रकाच्या स्तंभ क्रमांक 2 त उल्लेख केल्ल्या सुवातांचेर, ज्यो तिसवाडी तालुक्यांतल्या महापालिका अधिकार क्षेत्रा खाला मुखेल रस्त्यांचेर येतात थंय जड वाहनां खातीर "नो पार्किंग झोन " अशें जाहीर करतात.

वेळापत्रक

क्र.	वांठार	येरादारी तकटे
1	2	3
1	**धेंपे महाविद्यालय तें साळगांवकार कायदो विद्यालय-मिरामार** हांगाच्या सुमार ३०० मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या रस्त्याच्या दोनूय वटेन.	**नो पार्किंग झोन**

वयल्या कायद्यांतल्या कलम ११६ खाला म्हाका दिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून हांव येरादारी तकटो उबारपाक मान्यताय दितां, जे वरवीं येरादारीक बऱ्याक पडटलें.

पणजे महापालिकेचे आयुक्त हांकां आदेश दितां की म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वरवीं हाची अधिसुचोवणी प्रसिद्ध करची आनी येरादारी तकटो उबारपाक फावो ती उपाय येवजण चालीक लावची आनी तीस दिसां भितर हाचो अहवाल दिवचो.

मामू हगे,आयएएस
जिल्लो न्यायदंडाधिकारी
उत्तर गोंय

डीआय/एडिव्हिटी/758/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

GOA@60

जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यांचें कार्यालय,उत्तर गोंय

न्यायदंडाधिकारी फांटो: जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय 403001
फोन : 2225383 फॅक्स 2426492
ईमेल magbr-coln.goa@nic.in

क्र: 23/6/2022/mag/ttsw/1482 तारीख: 13/07/2022

वाचात: 1, पत्र क्र: mayor/2021-22/7563 तारीख 30/11/2021, महपौर, पणजी महापालिका, पणजी गोंय.
2. पत्र क्र: SP/TRF/PAN/437/2022 तारीख 16/06/2022 पुलीस अधिक्षक, येरादारी, मुख्य कार्यालय, आल्तिन्हो पणजी गोंय.
3. पत्र क्र: SP/TRF/PAN/482/2022 तारीख 08/07/2022 पुलीस अधिक्षक, येरादारी, मुख्य कार्यालय, आल्तिन्हो पणजी गोंय.

अधिसुचोवणी

मोटार वाहन कायदो, 1988 च्या कलम 115 प्रमाणें म्हाका दिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून हांव.मामू हगे, आयएएस, जिल्लो दंडाधिकारी, उत्तर गोंय सकयल दिल्ल्या वेळापत्रकाच्या स्तंभ क्रमांक 2 त उल्लेख केल्ल्या सुवातांचेर, ज्यो तिसवाडी तालुक्यांतल्या महापालिका अधिकार क्षेत्रा खाला भितरल्या रस्त्यांचेर येतात थंय 'नॉन मोटरायझ्ड ट्रान्सपोर्ट झोन' अशें अधिसुचीत करतात.

वेळापत्रक

क्र.	वांठार	येरादारी तकटे
1	2	3
1	**फोंतन्हास आनी रुआ दे नाताल, पणजी:** फोंतन्हास आनी रुआ दे नाताल, पणजी ह्या रस्त्याचेर.	नॉन मोटरायझ्ड झोन

वयर दिल्ली सुवात थंयचे लोक पार्किंग म्हूण वापरपाक शकतात आनी दिव्यांग व्यक्ती तात्पुरतो प्रवेश घेवंक शकतात, तशेंच गंभीर दुयेंस आशिल्ल्यांक, गुरवार आशिल्ल्यांक, वैजकी सेवा जाय आशिल्ल्यांक, गरजेच्यो सेवा, आणिबाणी सेवा, सरकारी वाहनां, घरां दुरुस्ती खातीर येवपी वाहनां, बांदकाम कामा खातीर येवपी वाहनां, संसूथा, दुकानां आनी आस्थापनां हांच्या वाहनांक येवंक मेळटा.

वयल्या कायद्यांतल्या कलम ११६ खाला म्हाका दिल्ल्या अधिकारांचो वापर करून हांव येरादारी तकटो उबारपाक मान्यताय दितां, जे वरवीं येरादारीक बऱ्याक पडटलें.

पणजे महापालिकेचे आयुक्तांक आदेश दिता की तांणी २४ वरां येरादारीक सुविधा दिवपा खातीर चडांतचड 'ट्रॅफिक मार्शल' तैनात करचे.

पणजे महापालिकेचे आयुक्त हांकां आदेश दितां की म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वरवीं हाची अधिसुचोवणी प्रसिद्ध करची आनी येरादारी तकटो उबारपाक फावो ती उपाय येवजण चालीक लावची आनी तीस दिसां भितर हाचो अहवाल दिवचो.

मामू हगे, आयएएस
जिल्लो न्यायदंडाधिकारी
उत्तर गोंय

डीआय/एडिव्हिटी/757/2022
मास्क घालात, समाजीक अंतर पाळात, हाताची नितळसाण राखात.

› म्हत्वाचें थोडे भितर

भारताक पदक जिखपाची संद: कार्लसन

चेन्नय: चेस ऑलिम्पियाडांत भारताच्या पंगडाक पदक जिखपाची भांगराळी संद आसा अशें मत पांच खेपेचो संवसारीक वस्ताद मॅग्नल कार्लसन हांणी उक्तायलां. कार्लसनान 2013त चेन्नय जाल्ले संवसारीक बुद्दीबळ वस्तादपण सर्तीत भारताच्या विश्वनाथन आनंदाक हारोवन मॅग्नस कार्लसनान पयले खेपे संवसारीक वस्तादपण जोडिल्लें. परतून एकदां चेन्नय आयिल्ल्याचो आनंद जाता अशें कार्लसनान म्हणलें. रशिया आनी चीन ह्या देशांचे गैरहाजेरेंत भारताच्या पयल्या पंगडाक दुसरें मानांकन दिलां. अमेरिका पयले सुवातेर आसा. भारताच्या दुसऱ्या पंगडाक 11वें मानांकन दिलां.

बायलांची संवसारीक क्रिकेट सर्त भारतांत

नवी दिल्ली: 2025तली बायलांची संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीची येजमानकी भारत करतलो. ताका 12 वर्सांनी सर्तीचें आयोजन करपाची संद मेळ्ळ्या. आयसीसीन आपल्या पांच वर्सांचे आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकाची घोशणा केली. 2024 आनी 2026 वर्सा जावपी बायलांचे संवसारीक टी-20 सर्तीची येजमानकी वळेरेन बांगलादेश आनी इंग्लंड ह्या देशांक मेळ्ळ्या. भारतांत निमाणे खेपे 2013त बायलांची संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्त जाल्ली.

आयच्यान राष्ट्रकूल खेळां सर्तीक सुरवात

नीरज चोपडा, सायना नेहवाल, मेरी कॉम, प्रणॉय हांची गैरहाजेरी जाणवुये

■ **खबरां संस्था**

लंडन: राष्ट्रकूल खेळां सर्तीक आयच्यान सुरवात जाता. इंग्लंडाच्या बर्मिंगहॅमांत सर्त जातली. हे सर्ती खातीर भारताचो पंगड आदींच बर्मिंगहॅमांत पावला. पूण, भारताच्या साबार स्टार खेळगड्यांक ही सर्त चुकतली. ताका लागून भारताक कांय पदकां हुलकावणी दिवपाक शकतात.

टोकियो ऑलिम्पिकांत भांगरा पदक जिखपी आनी हालींच सोंपिल्ले संवसारीक ॲथलेटिक्स वस्तादपण सर्तींत रुप्या पदक जिखपी भालोफेक खेळगडो नीरज चोपडा, संवसारीक वस्ताद बॉक्सर मेरी कॉम आनी बॅडमिंटन खेळगडी सायना नेहवाल हांचे सयत साबार स्टार खेळगडे खेळटना दिसचे नात.

राष्ट्रकूल खेळां सर्ती खातीर 322 वांगड्यांचो भारतीय दळ आदींच जाहीर केला. भारतीय ऑलिम्पीक असोसिएशनान ह्या दळांत 215 खेळगड्यांचो आस्पाव केला जाल्यार 107 अधिकारी आनी सहाय्यक कर्मचारी आसतले.

नीरज चोपडाक दुखापत जाल्ल्यान ही सर्त चुकतली. बॉक्सर मेरी कॉम धोंपराचे दुखापती कडेन झुजता. तिणें फाटले राष्ट्रकूल खेळांत भांगरा पदक जिखिल्लें. हे खेपे निवड चांचणेंत ती जखमी जाल्ली.

बॅडमिंटन खेळगडी सायना नेहवालान 2010 आनी 2018ची राष्ट्रकूल खेळां सर्त जिखिल्ली. हे खेपे वादाक लागून ती सर्तींतल्यान भायर आसा. दुखापतीक लागून आनी थकिल्ल्यान तिणें निवड चांचणेंत वांटो घेवंक नाशिल्लो. तरी आसतना तिका राष्ट्रकूल खेळांत सर्तींत खेळपाक जाय आशिल्लें. पूण, नेमांक लागून तिका संद मेळूंक ना.

भारताच्या बायलांच्या हॉकी पंगडाची स्टार स्ट्रायकर राणी रामपाला बगर भारताक खेळचें पडटलें. ती पुर्ण तंदुरुस्त ना. शॉट पूट खेळगडो तेजिंदरपाल सिंग फाटीचे दुखापतीक लागून खेळा पसून पयस आसा. थॉमस करंड सर्तींत इतिहासीक जैत मेळोवपी बॅडमिंटन खेळगडो एच एस प्रणॉय राष्ट्रकूल खेळांत सुवात मेळोवपाक अपेशी थारला. ताची 10 वांगड्यांच्या बॅडमिंटन पंगडांत निवड जावंक नाशिल्ली. ह्या पंगडांत किदाम्बी श्रीकांत, पी व्ही सिंधू, लक्ष्य सेन, आकर्षी कश्यप हांची एकोड्या मॅचीं खातीर निवड केल्या.

सिंधू भारताची ध्वजवाहक

■ **खबरां संस्था**

नवी दिल्ली: भालोफेक नीरज चोपडा दुखापतीक लागून राष्ट्रकूल खेळां सर्तींतल्यान फाटीं सरपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत उक्तावण सुवाळ्यांत भारताची ध्वजवाहक म्हणून पी व्ही सिंधूची निवड केल्या.

संवसारीक ॲथलेटिक्स वस्तादपण सर्ती वेळार नीरज जखमी जाल्लो. ताची दुखापत गंभीर आशिल्ल्यान ताणें राष्ट्रकूल खेळां सर्तींतल्यान फाटीं सरपाचो निर्णय घेतलो.

नीरज फाटीं सरल्या उपरांत वेटलिफ्टर मीराबाई चानू आनी बॉक्सर लोव्हलिना बोरगोहैन हांची ध्वजवाहक म्हणून विचार जाल्लो.

चार वांगड्यांचे समीतीन हातूंत आयओएचे प्रभारी अध्यक्ष अनील खन्ना, सचीव राजीव मेहता आनी भांडारी आनंदेश्वर पांडे, टीम इंडियाचे मिशन मुखेली राजेश भंडारी हांणी ह्या तीन खेळगड्यांचीं नांवां शॉर्टलिस्ट केल्ली. ते उपरांत खन्ना आनी मेहता हांणी पी व्ही सिंधूची निवड केली.

सिंधून रियो ऑलिम्पीक 2016 आनी टोकियो ऑलिम्पीक 2020 हातूंत पदकां जिखल्यात.

श्रीलंकेक माळेंत बरोबरी सादपाची संद

गॉल टॅस्ट: पाकिस्तानाक जैता खातीर आनीक 419 धांवड्यांची गरज

■ **खबरां संस्था**

गॉल: येजमान श्रीलंका पंगडान दुसरे टॅस्ट जिखपाक पाकिस्तानाक जैता खातीर 508 धांवड्यांची व्हड मोख दिल्या. धांवड्यांचो फाटलाव करतना चवथ्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन एक विकेट वगडावन 89 धांवड्यो केल्यात. उण्या उजवाडाक लागून खेळ बेगीन थांबोवचो पडलो. च्या च्या विसवा उपरांत फक्त स ओव्हरीच जाल्यो.

पाकिस्तानाक निमाण्या दिसा जैता खातीर आनीक 419 धांवड्यो करपाक जाय. पूण, तिनूय सत्रां खेळून मॅच बादाबाद दवरपाचो ताचो यत्न आसतलो. दोन टॅस्टींचे माळेंत पाकिस्तान 1-0 असो मुखार आसा.

मजगतीं, अब्दुल्लाह शफीक आनी इमाम उल हक हाणें पयले विकेटी खातीर 42 धांवड्यांची भागिदारी केली. पयले टॅस्टींत नाबाद 160 धांवड्यांची खेळी करपी शफीक 16 धांवड्यो करून बाद जालो. ते उपरांत मैदानाचेर देंवपी मुखेली बाबर आजमान सहज रितीन स्पीन बॉलींग खेळून काडली. ताणें इमाम उल हका वांगडा मेळून दुसरे विकेटी खातीर 47 धांवड्यांची भागिदारी केल्या.

डावाचे 28वे ओव्हरींत आमकां बॉल योग्य रितीन दिश्टी पडना अशी कागाळ पाकिस्तानाच्या बॅट्समनांनी मैदानी अंपायरांक केली. कागाळी उपरांत खेळ थांबयलो. त्या वेळार इमाम 46 आनी बाबर 26 धांवड्यो करून खेळटालो.

पाकिस्तानाक जैत जोडपाक संवसारीक विक्रम करचो पडटलो. अजून मेरेन चवथ्या डावांत 508 धांवड्यांचो फाटलाव करूंक ना. सध्या हो विक्रम वॅस्ट इंडिजाच्या नांवार आसा. 2003त ऑस्ट्रेलियेन दिल्ले 418 धांवड्यांचो विंडिजान येसस्वी रितीन फाटलाव केल्लो.

ते पयलीं श्रीलंकेन आपलो दुसरो डाव 5 बाद 176 धांवड्यां वयल्यान मुखार व्हेलो आनी 6 बाद 360 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. आदल्या दिसाचे नाबाद बॅट्समन धनंजय डी सिल्वा आनी दिमुथ करुणारत्ने हांणी सवे विकेटी खातीर 126 धांवड्यांची भागिदारी करून श्रीलंकेक व्हड धांवसंख्या उबारून दिवपाक म्हत्वाचें योगदान दिलें.

करुणारत्नेन 31वो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. तशेंच टॅस्टींत स हजार धांवड्यो पुर्ण करपी श्रीलंकेचो सवो बॅट्समन थारलो. तो 61 धांवड्यांचेर बाद जालो. धनंजयान 109 धांवड्यांची खेळी केली. ताचो हो णववो टॅस्ट शेंकडो थारलो. ताणें रमेश मॅंडिसा वांगडा आठवे विकेटी खातीर 82 धांवड्यांची भागिदारी केली. मॅंडिसान 55 बॉलांनी नाबाद 45 धांवड्यो केल्यो.

धवन, गील हांचे अर्द शेंकडे

■ **खबरां संस्था**

त्रिनिदाद: भारत आनी वॅस्ट इंडीज ह्या पंगडां मदीं चालू आशिल्ले तिसरे वन डे मॅचींत टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करतना भारतान निमाणी बातमी मेळ्ळी त्या वेळार 24 ओव्हरींनी 1 विकेट वगडावन 115 धांवड्यो केल्ल्यो. पावसान आडखळ हाडिल्ल्यान मॅच थांबोवची पडली.

मुखेली शिखर धवन 58 धांवड्यो करून बाद जालो, जाल्यार पावसान आडखळ हाडली त्या वेळार दुसरो ओपनर शुभमन गिल 51 धांवड्यो करून आनी श्रेयस अय्यर 2 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आशिल्लो.

तीन वन डे मॅचींची माळ भारतान पयलीं जिखल्या.

पंगडा वांगडा विराज भगत, प्रजेश परब, गणेश सावंत आनी अनीश गांवकार

गोंयचो क्रिकेट पंगड दिल्लीचे भोंवडेर

■ **भांगरभूंय। खेळां बातमीदार**

फातोर्डें: दिल्ली जावपी तिसरे 23 वर्सां पिराये सकयले राष्ट्रीय पांवड्या वयले 9 ए सायड दादल्यांच्या लॅदर बॉल क्रिकेट सर्तींत वांटो घेवपाक गोंयचो पंगड हालींच दिल्ली भोंवडेर गेला. सर्त दिल्लीच्या कांझवाला क्रिकेट मैदानाचेर 27 ते 29 जुलय मेरेन चलतली.

गोंयच्या पंगडांत आर्यन खुटकार (मुखेली), रामानंद सतरकार (उप मुखेली), रुशील वेलींगकार, विव्हान शिंदे, अमेय सावंत, स्मृतन फळदेसाय, केशल गावडे, आशिष सुर्लकार, प्रथमेश नायक, रेवत गावडे, आदित्य घाडी, सनी देसाय, आदित्य दलाल, अक्षय नायक ह्या खेळगड्यांचो आस्पाव आसा.

पंगड वेवस्थापक म्हणून गणेश सावंत जाल्यार प्रशिक्षक म्हणून अनीश नायक गांवकार हांची निवड केल्या.

कदंब बशीचीं तीन सिटां गायब

■ **भांगरभूंय । प्रतिनिधी**

› फाटल्या सिटार बशिल्ल्या प्रवाशांचें हाल

› गोवा कॅन करतली कदंब म्हामंडळा कडेन कागाळ

वास्को: वास्को-मडगांव मार्गा वयली क्रमांक जीए 03 एक्स 0088 ह्या कदंब बशीच्या निमाण्या सिटा मुखा वयलीं तीन सिटां गायब जाल्ल्यान फाटल्या सिटार बशिल्ल्या प्रवाशांक व्हड गैरसोयीक सामकार वच्चें पडटा. ह्या प्रकरणांत गोवा कॅनान दखल घेतल्या. रोखडेच कदंब म्हामंडळाच्या वेवस्थापकी संचालकाक पत्र बरयतले अशें गोवा कॅनाचे समन्वयक रोलाण्ड मार्टीन्स हांणी सांगलें.

प्रवाशांक चडांत चड बरी सेवा मेळची हे खातीर यत्न करपा बदला कदंब म्हामंडळ लुकसाण कशें सोंसता हें सांगपाक धन्यताय मानपी कांय अधिकारी आसात.

वास्को-मडगांव मार्गा वयले कदंब बस क्रमांक जीए 03 एक्स 0088 ह्या बशीची तीन सिटां काडपा फाटलें कितेंय कारण आसूंक शकता. पूण निमाणच्या सिटार बसपी प्रवाशांची गैरसोय जातली हें लक्षांत घेवपाचे कश्ट कोणेच घेवंक नात.

तीन सिटां काडिल्ल्यान निमाणच्या सिटार बसपी प्रवाशांक प्रवास करतना व्हड सर्कस करची पडटा. ड्रायव्हरान ब्रेक मारले उपरांत आपलो तोल सांबाळपा खातीर त्या प्रवाशांक व्हड खबरदारी घेवची पडटा. धरपा खातीर कांयच नाशिल्ल्यान बशिल्ल्या सिटाक घट्ट धरून रावपाची धडपड करची पडटा. ही धडपड केली ना जाल्यार तांणी बशींत साश्टांग नमस्कार घालचो पडटलो. ह्या प्रकरणांत संबंदीत अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांची गैरसोय कशी जाता हाची पळोवणी करपाची गरज आसा.



तीन सिटां काडिल्ली कदंब बस.

पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना केतन भाटीकार. कुशीक मंगेश कुंडयकार.

खांडेपारा लोकवस्ती वाडिल्ल्यान ल्हान हॉस्पिटलाची गरज: भाटीकार

भलायकी मंत्र्यान लक्ष दिवपाची मागणी

■ **भांगरभूंय । प्रतिनिधी**

फोंडें: खांडेपारा लोकवस्ती वाडिल्ल्यान ल्हान हॉस्पिटलाची गरज आसा. तेच बरोबर फोंडेंच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत रक्त पेढी आनी सिटी स्कॅन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लक्ष दिवचें अशी मागणी केतन भाटीकार हांणी पत्रकार परिशदेंत केली.

फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन उपजिल्हो हॉस्पिटलांत रक्त पेढी आनी सिटी स्कॅनाची सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतीक गोमॅकॉंत धाडटात. ते संबंदी फाटल्या कांय वर्सां सावन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची मागणी फोंडेंचे लोक करीत आसात. पूण अजून मेरेन सरकारान ह्या विशया कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिल्लें ना. फोंडें मतदारसंघाचे आमदार आनी कृशी मंत्री रवी नायक हांणी लेगीत लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें केतन भाटीकार हांणी सांगलें.

पत्रकार परिशदेंत हाजीर आशिल्ले फोंडें मगो मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश कुंडयकार हांणी 10 ऑगस्ट दिसा जावपी पंचायत वेंचणुके खातीर कुर्टी रायझींग आनी खांडेपार रायझींग पॅनला वतीन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. मतदारांनी उमेदवारांक जैतिवंत करून विकासकामां करपाक सहकार्य करपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें.

दिवचल म्हालांतल्यान 397 उमेदवार रिंगणांत

63 जाण सरले फाटीं; 10 उमेदवार बिनविरोध

■ **भांगरभूंय । प्रतिनिधी**

दिवचल: दिवचल म्हालांतल्या वट्ट 17 ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या 125 प्रभागाचे वेंचणुके खातीर सुमार 397 उमेदवार रिंगणांत देंवल्यात. काल (बुधवारा) 63 उमेदवार फाटी सरिल्ल्याची म्हायती वेंचणूक अधिकारी लक्ष्मीकांत कुट्टीकार आनी अपूर्वा कर्पे हांणी दिली.

गांवगिऱ्या वाठारांनी प्रचार रंगतलो

आयज सावन दरेक प्रभागांत प्रचार सुरू जातलो. पक्षाचे एका परस चड उमेदवार एकामेका आड उबे राविल्ल्यान तशेंच घरांतूच एकामेकां आड कांय सुवातांनी उमेदवार उबे राविल्ल्यान निर्णायक लडटीची अपेक्षा आसा.

धा उमेदवार बिनविरोध

वेळगें प्रभाग संतल्यान स्वप्ना पार्सेकार, पाळी प्रभाग संतल्यान मधू निशा नायक, न्हावेली प्रभाग तिनांतल्यान प्रसाद नायक, लाटंबार्सेंतल्यान कृष्णा आरोलकार, अडवलपालींतल्यान गितेश गडेकार, मयेंतल्यान प्रभाग इकरांतल्यान सुवर्णा चोडणकार, चेतन खोडगीणकार पिळगांव, वन म्हावळिंगे कुडचिरेंतल्यान प्रभाग सातांतल्यान अंजली च्यारी, तशेंच कारापूर सर्वण प्रभाग आठांतल्यान दिव्या नायक हे वट्ट धा उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात.

सांखळी मतदारसंघांतल्या वेळगें पंचायतींल्यान स्वप्ना पार्सेकार बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान तांचें अभिनंदन करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. (विशांत वझे)

आमोणें अपघातांत जखमी जाल्ल्या विकासाक मरण

■ **भांगरभूंय । प्रतिनिधी**

फोंडें: आमोणें पुला कुशीक शेनवारा रातीं टेम्पो आनी दुचाकी हांचे मदीं अपघात जावन गंभीर जखमी जाल्ल्या विकास विठलप्पा रानाहलगी (20, बेळगांव) हाका गोमॅकॉंत उपचार सुरू आसतना मंगळारा रातीं मरण आयलें. ह्या अपघातांत आंतानासियो डिसोझा (25, सांता क्रुझ-आराडीबांद) हाका जाग्यारूच मरण आयिल्लें.

अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या विकास रानाहलगी हाचेर फाटल्या काय दिसां सावन उपचार सुरू आशिल्ले. फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपनिरिक्षक रश्मी भायडकार हांणी निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार हांच्या मार्गदर्शना खाला पंचनामो केल्लो. अपघात प्रकरणांत पुलिसांनी टेम्पो चालकाक अटक करून ताची जामिनार सुटका केल्ली.

रेईश मागूश: आमदार केदार नायक हांच्या पॅनलांतले 5 उमेदवार बिनविरोध

■ **भांगरभूंय । प्रतिनिधी**

पर्वरी: रेईश मागुश पंचायत वेंचणूक लडोवपी आपल्या पॅनलांतले 5 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात अशी म्हायती साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी दिल्या. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाच्या बुधवाराक प्रतिस्पर्धीनी तांचे उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान हे उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात.

नैना जयप्रकाश नायक (वॉर्ड 10), संगीता भोसले (वॉर्ड 9), सुभाष पेडणेकार (वॉर्ड 4), झेवियर रिबेलो (वॉर्ड 1) आनी उमेश मयेकार (वॉर्ड 3) अशी बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांची नांवां आसात. आपूण सरपंच आसतना रेईश मागुश पंचायत वाठारांत केल्ल्या उदगतीचें इनाम म्हणून लोकांनी आपल्या पॅनलांतल्या पांच उमेदवारांक बिनविरोध वेंचून दिल्यात असो दावो केदार नायक हांणी केला. वॉर्ड नंबर 2तल्या वेंचणूक लडोवपी आमच्या पॅनलांतल्या सुश्मिता पेडणेकाराक लोक व्हडा मताधिक्यान वेंचून दितले आनी ती रेईश मागुशची सरपंच जातली अशें नायक हांणी जाहीर केलां.

आपली आवय नैना नायक बिनविरोध वेंचून आयली हाची खोस जाता. तिचो आवय-बापूय सुटके झुजारी आशिल्ले आनी तिका समाज वावराची आवड आसा अशें केदार नायकान सांगलें. नेरूल, पिळर्ण- मार्रा, साळगांव, सांगोल्डें आनी गिरी पंचायत वेंचणुकेंत आपल्या पॅनलाक जैत मेळटलें असो विस्वास तांणी उक्तायला. पूत केदार नायक हांणी केल्ल्या समाज वावराक लागून आपणाक मतदारांनी बिनविरोध वेंचून दिलां. वॉर्डाची उदगरत करपा कडेन आपूण लक्ष दितलें. समाज वावराची म्हाका पयलीं सावन आवड आसा अशें नैना नायक हिणे सांगले. संगीता भोसले, सुभाष पेडणेकार, झेवियर रिबेलो आनी उमेश मयेकार हांणी बिनविरोध वेंचून दिल्ले खातीर वॉर्डांतल्या लोकांचे उपकार मानले.

बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या रेईश मागूशच्या पांच उमेदवारां वांगडा साळगांवचो आमदार केदार नायक.

लोकभारीत लोकांचो आवाज

भांगरभूंय

To get the **Free PDF** copy of **भांगरभूंय** on whatsapp daily

Click here and join our official Whatapp Group.

log on to Bhaangarbhuin.com @Bhaangarbhuin

Facebook.com/Bhaangarbhuin